



ИИСУС ХРИСТОС ТУҢНАН ӨСТӨР



РАССКАЗЫ
ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ



ИИСУС ХРИСТОС ТУҢНАН ӨСТӨР



РАССКАЗЫ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ



Институт перевода Библии
Москва
2012





Иисус төрүөгэ диэн Үөрүүлээк Үурак

Таңара аныылаак һиргэ Бэйэтин Уолун Иисус Христоһу ыыппыта, дьон ааймагы аныылартан, һүппэт өлүүттэн быынаары. Гини төрөөбүт кэмиттэн һир үрдүнэн һаңа үйэ төрүттээммитэ. Аны биһиги Иисус Христос Төрөөбүт Күнүттэн дыллары аагабыт.

Иисус төрөөбүтэ олус дикти. Гини Таңара Уола, һүөһүлэри тутар дыиэгэ төрөөбүтэ. Гини төрөөбүт дойдтуун тойоно, Ирод ыраактаагы Гинини өлөрөөрү һүбэлээммитэ.

Маңтай бу көрдүк этэ. Израиль муора диеки өттүгэр, Назарет олокко һылаас һанаалаак кыыс Мария олорбута. Ол кыыс Таңараны итии һүрэгинэн һаныыр этэ. Биирдэ гиниэкэ Таңара Ангела Гавриил қэлэн һаңарбыта: «Үөр, Дъоллоок! Таңара энигин гытта; Бары дъактардартан эн эрэ талыллыбытың». Мария Гавриил Ангелы көрөн, итинник һаңалары истэн, куттана һанаабыта. Ангел диэбитэ: «Куттаныма, Мария, Таңара эниэкэ үтүөну оңордо! Эн хотору ыараатың, Уол огону оголонуң, Гинини Иисус диэн ааттың. Гини улуу ааты ылыага, Гинини Тойон Таңара Уола диэн ааттыактара. Тойон Таңара Гиниэкэ Давид урдуна ыйаагы тута олорбут престолун биэриэгэ. Иаков урдуүнгар Гини һүпту ыраактаагы буола олоруога, ыйаагы тутара қаһан да бараныа hyoga».

Мария оччого чэбэр һанаалаак Иосифы гытта ылышсыактаак этэ. Гини ангелтан ыйып-пыта: «Кайдак ити буолуой, мин өссүө эрэ һуок дъактарбын?» Гавриил Ангел һаңарбыта: «Эниэкэ Айыы Тыына кириэгэ, эн ылыың Үрдүкүү Қүүһүн, Ол иин энигиттэн төрөөбүт огоң Айыы онуга Таңара Уола ааттаныага». Мария диэбитэ: «Мин Таңара гиэнэбин. Миниэкэ эн һаңарбытың көрдүк буоллун». Ангел гиниттэн барда.

Мария ого төрүөктээгин билэн, Иосиф гинини ыытаары гыммыта даа, Таңара ангела түүлүгэр қэлэн һаңарбыта «Иосиф, Давид уола! Марияны, бэйэн дъактаргын, ыларгыттан куттаныма, Гини Айыы Тыыныттан оголонуога. Уол огону төрүөгэ, эн Гинини Иисус диэн ааттың, Гини бары аныылартан бэйэтин дьонун быыныага».

МАТФЕЙ 1:19–21; ЛУКА 1:26–35

Благовещение о рождении Иисуса

Бог послал в мир Своего Сына Иисуса Христа, чтобы спасти человечество от власти греха и смерти. С Его рождением на земле наступила новая эра. Даже наше летоисчисление начинается с Рождества Иисуса Христа.

История рождения Иисуса удивительна. Он – Сын Божий – родился в хлеву для скота. И вскоре после рождения Иисуса царь Ирод решил Его убить...

Но начнем с начала. В маленьком городе Назарете на севере Израиля жила девушка по имени Мария. Она любила Бога, и у нее было чистое сердце. Однажды ей явился ангел Гавриил, посланный Богом, и сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою: благословенна ты среди женщин». Мария, увидев его, смутилась. Но ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога; и зачнешь во чреве, и родишь Сына, и дашь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его, и будет Он царствовать над потомками Иакова во веки, и царству Еgo не будет конца».

Мария тогда была обручена с благочестивым человеком по имени Иосиф. Она спросила ангела: «Как будет это, когда я еще не замужем?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; потому и Святое Дитя, Которое родится у тебя, наречется Сыном Божиим». Мария ответила: «Я раба Господня. Да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел.

Узнав о том, что Мария ждет ребенка, Иосиф хотел отпустить ее, но ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо Дитя во чреве ее – от Духа Святого. Родит же Сына, и дашь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их».

МАТФЕЙ 1:19–21; ЛУКА 1:26–35







Иисус Христос төрүүрэ

Мария ыаракан эрдэгинэ, гини Иосифы гытта ыраак аянаңа барбыттара. Оччого римнаар улакан тойонноро Август һүбэни тахаарбыта – гини нирийн үрдүнэн нэхилийк аксаанын аагар һуруйууну оюоруокка диэн. Киши барыта ити үлэ кэмигэр төрөөбүт гуораттарыгар барыталыры этилэрэ. Иосифы гытта Мария Давид ыраактаагы урдуунуттан этилэрэ. Онтуң бую, Иисус төрүүрүн иннингинэ тыынычча дыл каалбытын кэннэ, Израили тутан олорор этэ.

Дьэ, Иосифы гытта Мария Вифлеемџа барбыттара, Давид урдуун гуоратыгар. Назарет гуораттан Вифлеемџа диэри икки һүүстэн такса километр. Ол кэмнэ тимир һуол, автомобиллэр һуок этилэрэ, ол иһин кас да күнү көһөр этилэрэ. Назарет Израиль муора өттүгээр баар этэ, Галиеяга. Вифлеем буоллагына – мас диэк, Иудеяга. Галиеяттан Иудеяга диэри баран иһэн, Самария дойдуну тагайлан ааһыллар этэ. Самарияны гытта Иудея – бэрт кайалаак багайы дойдулар.

Һаңардыы да Иосифы гытта Мария Вифлеемџа тийбittэригэр, онно токтоон конор дьиэгэ боско кос һуок этэ. Мария оголонор кэмэ кэлбит. «Уол огону, бэйэтин Маңтайыгы оготун, оголоммута, Гинини торгоннон һуулаан бараан, һүөһүллэр аһыыр һылаакыларыгар билээбите», – диэн аагабыт Үөрүүлээк Һуракка. Аны диэтэkkэ, гинилэр һүөһүллэри тутар дьиэгэ токтообуттар, Һаңыл Огону һылаакыга уурбуттар. Былыргы өһүнэн, ити дьиэ таас кайа иһигэр баар этэ. Ол һирдэргэ постухтар һүөһүллэрин итинник таас дьиэлэр истэригэр тутааччы этилэрэ.

ЛУКА 2:1–7

Рождество Иисуса Христа

Когда Мария была беременна, ей и Иосифу пришлось отправиться в далекий путь, потому что римский император Август повелел сделать перепись населения по всей империи. Каждому надо было пойти в город своих предков. Иосиф и Мария были из рода царя Давида, который правил Израилем за тысячу лет до рождения Иисуса.

Итак, Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, город царя Давида. От Назарета до Вифлеема более ста километров. В то время не было ни поездов, ни автомобилей, и такое путешествие длилось несколько дней. Назарет расположен на севере Израиля, в Галилее, а Вифлеем – на юге, в Иудее. По пути из Галилеи в Иудею нужно было пройти через Самарию, к тому же Самария и Иудея – гористые местности.

Когда, наконец, Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, мест в гостинице не оказалось. Марии же наступило время родить. «И родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли», – читаем в Евангелии. Это значит, что они разместились в загоне для скота, а Младенца положили в кормушку. По древнему преданию, этот хлев находился в пещере. В тех краях пастухи использовали такие пещеры в качестве загонов для своих овец.

ЛУКА 2:1–7







Иисуска постухтар кэлбиттэрэ

Ол кэмнэ Вифлеем олок таңыгар, оңкого постухтар һүөхүлэри ҡетиир этилэрэ. Иисус төрүүр түүнүгөр һорок постухтар бэйэлэрин үөрдэрин, утуйбакка, ҡетии һылдыбыттара. Эмискеччи гинилэр иннилэригэр Таңара ангела ҡөстөн кэлбит. Таңара һырдыга гинилэр карактарын хаатардыар диэри һырдаппыт; постухтар улаканнык куттаммыттар. Ангел гинилэргэ һаңарбыт: «Куттанымаң! Мин эниэкэ улуу үөрүүлээк һурагы ҡәпсий, итини бары кишилэр истиектэрэ: аны эниэкэ, Давид ологугар төрөөбүтэ Быыһаачы, Гини Христос Тойон Таңара буолар. Манынк бэлиэ эниэкэ: эниги һаңыл Огону һылаакы иһигэр билэллибити булуоккут». Эмискеччи ангелы гытта һоннокоон элбэк багайы каллаан тыынын күүстэрэ ҡөстөн кэлбиттэрэ, гинилэр Таңарага үтүө һаңаны анаан һаңараплар эбит: «Туругурдун Тойон Таңара онуга һир үрдүнэн эйэлээк ҡэм буоллун, кишилэргэ этэнүэ буоллун».

Биһиги һанаан көрдөкпүтүнэ, постухтар ангеллары көрөннөр, куттаммыттара буолла, гинилэр Быыһаачы, Тойон Таңара төрөөбүтүн истэннэр, һүрдээк һөкпүттэрэ буолла. Ол иһин гинилэр үөрдэрин кээхэн бараннар, Вифлеем диэк барбыттара, ол туһунан Үөрүүлээк һуракка һуруллубут: «Ангеллар гинилэртэн каллааныа барбыттарын кэннэ, постухтар бэйэ-бэйэлэригэр дэспиттэр: „Барыагың Вифлеемңа, көрүөгүң, туок онно буолбутун, туок туһунан биһиекэ Тойон Таңара ҡәпсээбитин“. Иэдэйэн кэлэн, Марияны гытта Иосифы онуга һылаакы иһигэр һытар һаңыл Огону булбуттар. Көрөт, һаңыл Ого туһунан кайдак истибитеттэрин ҡәпсээбиттэрэ. Постухтар өстөрүн истибит кишилэр һүрдээк одуургаабыттар. Мария бую или һаңаны барытын һүрэгигэр тута һылдыбыта. Таңараны улаканнык туругурдан, туогу истибитеттэрин, көрбүттэрин иһин Гинини олус каайгаан, постухтар төннүүбүттэрэ».

ЛУКА 2:9–20

Пастухи у Иисуса

В это время в окрестностях Вифлеема пастухи пасли овец. В ночь, когда родился Иисус, некоторые из пастухов не спали, сторожа свое стадо. Вдруг предстал перед ними ангел Господень, и слава Господня осияла их; и объял пастухов великий страх. Но ангел сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно с ангелом явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и восклицающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение».

Мы можем себе представить, как испугались пастухи, когда увидели ангелов, и как они удивились, услышав о рождении Спасителя – Господа Иисуса Христа. Потому и оставили они свое стадо и пошли в Вифлеем, как об этом написано в Евангелии: «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: „Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь“. И, поспешив, пришли и нашли Марию с Иосифом и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что им было возвещено о Младенце. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали пастухи. А Мария сохраняла все эти слова в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за то, что слышали и видели все, как им было возвещено».

ЛУКА 2:9–20







Дъоңун кырдъагастар поклонон оксубуттара

Иисус Вифлеемџа төрөөбүтүгэр Иудея ологугар Ирод ыйаага этэ. Оччого Иерусалимџа дъоңун кырдъагастар аллараттан кэлэннэр, ыйыппыттара: «Каннаный Иудейага төрөөбүт Ыраактаагы? Биңиги Гини һулуүн илиң көрбүппүт, ол иин Гиниэкэ поклонон биэрэ кэллибит».

Итини истэн, Ирод ыраактаагы һанааргабыта. Бары бастың агадыттары, һуруйууһүттәрь* ко-муйан, гинилэртэн ыйыталалабыта: «Христос канна төрүктээгэй?» Онтулара гиниэкэ һаңарбыттара: «Иудея Вифлеемыгар, или көрдүк пророгынан** һэрэллибитэ: „Эн, Вифлеем, Иуда һирэ, атын иудейской гуораттардан кайдак да оччугуйа һуоккун, энгиттэн эрэ таксыага Һирдьит, Ким абырыага Израили, Мин дьоммун“». Оччого Ирод, дъоңун кырдъагастары кистээн ыгыртаан бараан, гинилэртэн һулус көстөр кэммин билбитэ онуга, гинилэри Вифлеемџа ыытаат, һаңарбыта: «Барың, Һаңыл Ого туунан барытын билиң, буллаккытына, миниэкэ биллэриң, мин һин бараммын поклонон биэриэкпин». Кирдигинэн, Ирод ыраактаагы Һаңыл Огону өлөрөөрү һүбэлэммитэ, Гини қаңан эмэтэ тутан олорон престолун былдыага диэн куттанаар этэ.

Дъоңун кырдъагастар, ыраактаагы һаңатын истэннэр, барбыттара. Каллаан аллара диеки өттүгэр көрбүт һулустара, гинилэр иннилэртүрөр баан испит, Һаңыл Ого баар һирин үрдүгэр токтууругар диэри. Ону көрөннөр, гинилэр бэрт үөрбүттэр.

Вифлеемџа кэлээт, дъоңун кырдъагастар дыиэгэ киирбитеттэр, ол дыиэ үрдүгэр һулус токтообут этэ. Һаңыл Огону гытта Марияны, Гини инъэтин көрөөт, Гиниэкэ поклонон биэрбитеттэрэ, эгэлбит баайдарын Гиниэкэ бэлэктээн уурбуттара: ыңыл көмүстэри, ладаны***, смирнаны****.

Түүллэртүрөр дъоңун кырдъагастар кирдик ис һанааны истибитеттэр – Иродка төнүмэндиэн, ол иин бэйэлэрин дойдуларыгар атын һуолунан барбыттара. Ону билээт, Ирод ыраактаагы улаканнык кыйнаммыт, һэрийлэхэр қиһилэри ыыппыт, Вифлеемџа гытта аттыкыны олоторго икки дылтан күччүгүй огону барытын өлөртүктэрин. Ирод кырдъагастартан ол кэми билбитэ. Һэрийлэхэр ки-хилэр Вифлеемџа кэлэннэр, онно буруяа һуок күччүгүй оголору өлөртөөбүттэрэ.

МАТФЕЙ 2:1–12, 16–18

Поклонение волхвов

Когда Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим мудрецы-волхвы с востока и сказали: «Где родившийся Царь иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему».

Услышав это, царь Ирод встревожился. Собрав всех первосвященников и законоучителей, царь Ирод спрашивал у них: «Где должен родиться Христос?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так возвещено через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше других городов иудейских, ибо из тебя произойдет Вождь, Который будет Пастырем Израиля, народа Моего“». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, разузнайте все о Младенце и, когда найдете Его, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему». На самом же деле царь Ирод решил убить Младенца, поскольку боялся, что Он со временем займет его престол.

Волхвы, выслушав царя, отправились в путь. И звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, пока, наконец, не остановилась над местом, где был Младенец. Увидев это, они возрадовались великой радостью.

Придя в Вифлеем, волхвы вошли в дом, над которым остановилась звезда. Увидев младенца с Марией, Матерью Его, они поклонились ему и, достав сокровища свои, преподнесли ему дары: золото, ладан, и смирну.

Во сне волхвы получили откровение не возвращаться к Ироду и отправились в свою страну другим путем. Узнав об этом, царь Ирод разгневался и послал воинов убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте двух лет и младше, определив этот возраст по времени, которое вывел у волхвов. Воины пришли в Вифлеем и убили невинных младенцев.

МАТФЕЙ 2:1–12, 16–18

* Һуруйууһүттар – һокуоннары улаканнык билэр қиһилэр.

** Пророк – һылыктыыр қиhi, гини Таңара һаңарарын кэпсиир.

*** Ладан – миннүүгэс һынтаак итии һирдэргэ үүнэр мас һыналата, Таңарага үүэр кэмнүэ буруолаталлар.

**** Смирна – Аравия, Ефиопия дойдуларга үүнэр мас һыналата.







Египетка күрээбиттэрэ

Ирод һанаатыгар өлбүт күччүгүй оголор истэригэр буолуога Ол, Ким туһунан дьохун қырдъагастар Израиль ыраактаагыта буолуога диэн һаңарбыттара. Ити да буоллар ол көрдүк буолбатага. Қырдъагастар барбыттарын кэннэ, Таңара ангела Иосиф түүлүгэр көстөн һаңарбыта: «Түргэнник туранын, Огогун, Гини Инъэтин ыланын, Египетка күрээ, онно мин эниэкэ һаңарыакпар диэри буол. Ирод һаңыл Огону өлөрөөрү көрдүүр». Иосиф түүн ортолтугар туран, Оготун гытта Ого Инъэтин ылан Египетка барбыта, ол дойдуга Ирод өлүөр диэри буолбута. Ирод өлбүтүн кэннэ, Таңара ангела эмиэ Иосиф түүлүгэр көстүбүт, һаңарбыт: «Тур, һаңыл Огогун гытта Гини Инъэтин ыл, бар Израиль ниригэр, һаңыл Огону өлөрөөрү көрдөөбүттэр өлбүттэр».

Иосиф ангел һаңатын кату Израильга кэлбит. Иудеяга Ирод уола, Архелай тойоннуурун истээт, Иосиф онно барыагын куттаммын. Түүлүгэр гини ис һаңалары истибит. Ол кэнниттэн гини Галелеяга, Назарет гуоратка барбыт, онно урут Мария олоктоок этэ.

Биңиги Иисус кайдак Назаретка олоктонон олорбутун туһунан амattан агыйагы биләбит. Иосиф мас үүһа этэ, Иисус ити үлэтигэр көмөлөһөн, Бэйэтэ мас үүһа буолбута. Үөрүүлээк һуракка Иисус уол ого онуга уол эрдээнүйтин туһунан бэрт агыйак һурууллубут. Ити да буоллар, туогу биңиги аагабыт, ол биңиэк үгүүх қэпсиир: «Ого улаатан испитэ, һанаата қытаатан испитэ, өйө эбиллэн испитэ, Таңара улакан үтүөтэ Гиниэкэ баар буолбута». Өссүө: «Иисус улакан өйүнэн, Таңарага онуга киһилэргэ таптатарынан күүхүрбүтэ».

Манна бэрт һөп һаңааргага, Иисус Бэйэтин инъэтин-агатын иннитигэр истигэн этэ. Үөрүүлээк һуракка ол туһунан аагабыт: «...онуга Иисус гинилэри олус истэр этэ». Ого барыта инъэлэрин-агаларын истиэктээктэр, итини Таңара Бэйэтэ багарар. Таңара Үон үөрэгиттэн биирдэрэ бу көрдүк диир: «Агагын гытта инъэгин қылышылаа, һир үрдүнэн эниэкэ үтүө буолуогун, һиргэ үйэлээк буолуоккун, итини Тойон Таңара биэрэр эниэкэ».

МАТФЕЙ 2:13–23; ЛУКА 2:40, 50–52; ИСХОД 20:12

Бегство в Египет

Ирод думал, что среди убитых младенцев будет Тот, о Котором говорили волхвы как о будущем Царе Израиля. Но этого не произошло. Когда мудрецы ушли, ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми Младенца с Его Матерью и беги в Египет; и будь там до тех пор, пока не скажу тебе, ибо Ирод хочет найти Младенца, чтобы погубить Его». Иосиф встал среди ночи, взял Младенца с Матерью Его и пошел в Египет, и оставался там до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом через пророка: «Из Египта возвзвал Я Сына Моего».

Иосиф поступил по слову ангела и пришел в Израиль. Услышав, что в Иудее царствует сын Ирода Архелай, он побоялся идти туда. Получив во сне откровение, Иосиф отправился в Галилею, в город Назарет, где жила раньше Мария.

Мы знаем совсем немного о жизни Иисуса в Назарете. Иосиф был плотником, и Иисус, помогая ему в работе, выучился этому ремеслу. В Евангелии очень мало написано о том времени, когда Иисус был мальчиком и юношой. Но то, что мы читаем, говорит о многом: «Младенец же рос и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем». И еще: «Иисус возрастал в премудрости и в любви у Бога и людей».

Здесь важно упомянуть, что Иисус повиновался Своим родителям. В Евангелии мы читаем об этом: «...и был в повиновении у них». Бог хочет, чтобы дети любили родителей и были им послушны. Одна из Десяти заповедей Божиих гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни жизни твоей на земле, которую Господь Бог твой дает тебе».

МАТФЕЙ 2:13–23; ЛУКА 2:40, 50–52; ИСХОД 20:12







Иисус Таңара һүрэктэнэрэ

Захария агабыт уола Иоанн иччитэк кумактаак һиргэ олоктооок этэ. Таңара Иоанны улакан үлэгэ бэлэмнээбитэ – хотору Таңараттан Талыллыбыт, или Христос кэлэрин дьонжо кэпсийгин онуга дьон аныылаагын билинэрин ыйыагын. Таңараттан талыллыбыт кэлэрин туунан Иоанн дьонжо биллэриектээк этэ, ол туунан пророктар Иоанн төрүүрүн илигинэ һүүс дылынан иннигэ һуруйбут этилэрэ. «Мин Бэйэм ангелбын ыытабын Эн иннигэр, онтуң Эн ороккор Эн иннигэр бэлэмниэгэ». «Иччитэк кумактаак һиргэ үөгүүлээк һаџатын: Тойонжо орогу бэлэмнээж, орогун көнө оюоруң».

Иоанн верблюд түүтүнэн оюоуллубут таңаын кэтэ һылдыбыта, һарын курдаак, аһыыр аха саранча курдъагалар онуга һир мёда этэ. Таңара Иоанна бэйэтин һанаатын арыйбытыгар, оччого Иоанн бэйэтин кэпсиир үлэтийн төрүттээбитэ. Гини Иордан эбэ үстүн һылдьан, оюорбут аныыларын билиниектэрийн онуга һүрэктэнэктэрийн дьону ыгырбыта, ууттан таксаннар гинилэр аныылара умнууллуоктарын. Иудея бары өттүттэн Гиниэкэ кишилэр кэлэтэлээбиттэрэ онуга Иерусалимтан, Иоанн гинилэри Иордан эбэгэ һүрэктийр этэ.

Дьон гиниттэн ыйытар этэ: «Биңиги туогу оюоруокпытый?» Гини олорго һаџарбыта: «Ким икки таңастаак, ол дъадаңыга биэрдин; ким аһыыр астаак, нитигирдик оюордун».

Таңараттан талыллыбыт кэлэрин өхөнгөтээр этэ, ол ишин элбэк киши ыйыталыыр этилэрэ: «Иоанн баадыгы Таңараттан талыллыбыт эбит, Быһааччы?» Иоанн диэбитэ: «Мин энгигини аныыларгытттан арагар аакка ууга һүрэктиибин, или даа буоллар мин кэннибittэн Ихэр, минигиннээгэр կүстээк; мин Гини кэтэр атактарын да илпэт көрдүкпүн. Гини энгигини Айыы Тыынынан гытта уотунан һүрэктиэгэ». Гини или Иисус Христос туунан һаџарар этэ.

Дъэ, Иисус Иоанна кэлбит, гиниэкэ һүрэктэтэ. Иоанн, бэйэтин аныыларын билэн, Иисуска диэбит: «Минигин Эн һүрэктиектэеккин, Эн миниэкэ того кэлэгин?» Оччого Иисус гиниэкэ һаџарбыт: «Итини кээс, биңиги кайдак даа кирдиги һин оюоруоктаакпыт». Оччого Иоанн Гинини һүрэктээбитэ. Һүрэктэнэн бүтээт, Иисус һоннокоон ууттан таксыбыта, һонно каллаан арыллыбыта онтон Гини Таңара Тыынын көрбүтэ, Ол голубь чычычаак көрдүк Иисуска һугаабыта. Каллаантан һаңа инилибитетэ: «Ити Мин таптыыр Уолум, Гиниэкэ баар Мин улакан үтүө һанаам».

МАРК 1:1–8; ЛУКА 3:2–18; МАТФЕЙ 3:11–17

Крещение Господа Иисуса Христа

Иоанн, сын священника Захарии, жил в пустыне. Господь готовил его для особого служения – возвестить народу о скором пришествии Мессии, то есть Христа, и призвать народ к покаянию. О том, что Иоанн должен подготовить народ к пришествию Мессии, писали пророки еще за сотни лет до рождения Иоанна: «Вот, Я посылаю ангела Моего перед лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».

Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и кожаный пояс, а пищай его были саранча и дикий мед. Когда Бог открыл Иоанну Свою волю, Иоанн начал проповедовать. Он проходил по всей окрестности реки Иордан и призывал народ покаяться и в знак покаяния креститься, то есть пройти обряд омовения, чтобы их грехи были прощены. К нему приходили люди исповедоваться в своих грехах со всей Иудеи и из Иерусалима, и Иоанн крестил их в Иордане.

Народ спрашивал его: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот пусть даст неимущему; и у кого есть пища, пусть делает то же».

Народ ожидал пришествия Мессии, и потому многие спрашивали: «Неужели Иоанн – тот самый обещанный Мессия, Избавитель?» Но Иоанн отвечал: «Я крещу вас водой в знак покаяния, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин нести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это он говорил об Иисусе Христе.

И вот Иисус пришел к Иоанну, чтобы креститься у него. Иоанн же удерживал Его, говоря: «Мне надо креститься у Тебя. Тебе ли приходить ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всю правду». Тогда Иоанн допускает Его. Крестившись, Иисус вышел из воды, – и отверзлись небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который в виде голубя нисходил на Иисуса. И был голос с небес: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

МАРК 1:1–8; ЛУКА 3:2–18; МАТФЕЙ 3:11–17







Иисус Христос уон икки үөрэнээчилэрэ

Иисус улакан киһи буолан улаатан Назареты кээспитэ онтон Капернаум диэн гуоратка олоктоммута, онтуң Галилеяга баар, Геннисарет күөл аттытыгар. Ол кэмнэргэ ити күөлү Галилея байгала диэн һин ааттааччы этилэрэ. Итигирдик Исайя һылыга туолбута: «Завулон һирэ онуга Неффалим һирэ, байгал диэк баар һуол үстүн бааллар, Иордан үрэк ынаараа өттүгэр. Элбэк таңаралаак дьонноок Галилеяга – онно караңага, Таңараны да билбэkkэ олорор дьон, өлүүлээк караңа инияттэн һырдык тыгарын көрбүтэ».

Ол кэмтэн Иисус үөрэгин төрүттээбитэ, һаңара-һаңара: «Буруйгутун билиниң, Каллаан Үйаага нугаһаата». Гинини эңин һирдэртэн бэрт элбэк киһи батыспыта, Гини олору үөрэтэр этэ, ыарыы киһилэри эмтии һылдыбыта.

Убай-балыс Андреи гытта Симон-Пиэтр Галилея байгалга балыктанар этилэрэ. Иисус, гинилэри көрөөт, һаңарбыт: «Минигин гытта барсың, Мин эңигини киһилэри кабыыһыт оюоруом». Ити буо манык, Гини олору киһилэргэ Үөрүлээк Һурагы кэпсэттэрэ ытыыага, гинилэрии иһиллээчилэр кирдиги билиектэрин. Илимнэрин кээнэттээн бараан, Андреи гытта Пиэтири һонно Иисуһу гытта барсыбыттара. Үнтак ааха тураннар, Иисус убай-балыс киһилэри Иаковы гытта Иоаннаны көрбүт, гинилэр Заведей агаларын гытта илимнэрин абырактыыр этилэрэ. Иисус гинилэри ыгырбыт, олор луоткаларын, агаларын кээнһэннэр, Гини кэнниттэн барбыттар. Итигирдик эмие атын үөрэтэр көмөһүттэрэ Иисус ыгырда да, һонно Гинини гытта барсыбыттара. Иисус гинилэргэ ыарыылартан абырыыр онуга киһилэр истэриттэн абааны күттары батар ыйаагы биэрбитэ.

Иннээ гынан Иисус Бэйэтэ уон икки үөрэтэр киһилэрин талбыта, олор һупту Гинини гытта агай буолуоктарын, гинилэри туоктаагар да атыннык үөрэтэр этэ. Бу бааллар үөрэтэр киһилэрин ааттара: Симон, Андрей, Иоанн, Иаков, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков (Алфей уола), Фаддей, Симон Кананит онуга Иуда Искариот, онтуң койут Иисуһу өлүүгэ биэрбитэ. Үөрэтэр көмөһүттэрэ барылара мээнэ киһилэр этилэрэ, ити да буоллар Таңара гинилэргэ Иисус Христоска, Таңара Уолугар дотор, үөрэнэр көмөһүттэрэ буолуоктарын дьолу биэрбитэ.

МАТФЕЙ 4:12–22; МАРК 3:13–19

Двенадцать учеников Иисуса Христа

Иисус уже взрослым оставил Назарет и поселился в городе Капернауме, расположеннном около Геннисаретского озера в Галилее. В те времена это озеро называли также Галилейским морем. Так сбылось пророчество Исаии: «Земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, – народ, ходящий во тьме, увидел свет великий, и живущим в стране тени смертной воссиял свет».

С того времени Иисус начал проповедовать, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». За Ним следовало множество людей из разных мест, и Он учил их и исцелял больных.

Андрей и его брат Симон, называемый также Петром, ловили рыбу на Галилейском море. Иисус, увидев их, сказал им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами людей». Это означало, что Он пошлет их на проповедь Благой Вести, чтобы слушающие их познали истину. Оставив свои рыболовные сети, Андрей и Петр сразу последовали за Иисусом. Проходя далее, Иисус увидел в лодке братьев Иакова и Иоанна с их отцом Зеведеем, чинящих сети. Иисус позвал их, и они, оставив лодку и своего отца, последовали за Ним. Также и остальные ученики, когда Иисус призвал их, тотчас пошли за Ним. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять нечистых духов.

Так Иисус избрал Себе двенадцать учеников, чтобы они постоянно были с Ним, и учил их особо. Вот имена этих учеников: Симон, Андрей, Иоанн, Иаков, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков Алфеев, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот, который потом предал Иисуса. Все ученики были простыми людьми, но Бог дал им счастье быть друзьями и учениками Иисуса Христа – Сына Божия.

МАТФЕЙ 4:12–22; МАРК 3:13–19







Кайа үрдүгэр үөрэк: Дъолго ыгыраар Гэриэс һанаалар

Биирдэ Иисус, дьону көрөн, кайа үрдүгэр таксыбыт. Гини кайа үрдүгэр үөрэппит үөрэгин Кайа үрдүнээги үөрэгэ диэн ааттыыллар. Таңара Бэйэтин дьонугар Үон гэриэс үөрэги биэрбитэ Былыргы Гэриэс һагына, ол көрдүк Кайа үрдүнээги үөрэгэ киһи ологугар күүстээк һанаатын тутар онуга Таңара Йиаагыгар һирдьит буолар. Үөрэнээччилэрин гытта дьон Иисус аттытыгар олорбуттарыгар, Гини үөрэттэ.

Дъоллооктор бэйэлэрин тустарынан олус һанаабаттар, олорго Каллаан Йиаага аналлан турар. Дъоллооктор ытыыр киһилэр, гинилэр налыныактара.

Дъоллооктор кирбиктэр, һир гинилэргэ буолуога.

Дъоллооктор коргуйбут, утаппыт көрдүк кирдиги көрдүүллэр, ити иһин гинилэр һанаала-рын толоруоктара.

Дъоллооктор киһигэ амарак һүрэктээктэр, гинилэри һин аһыныактара.

Дъоллооктор чэбэр һүрэктээктэр, гинилэр Таңараны көрүөктэрэ.

Дъоллооктор киһилэргэ эйэни биэрэллэр, гинилэр Таңара уолаттара диэн ааты ылыактара.

Дъоллооктор кирдик иннигэр баттарбыттар, Каллааннаагы Йиаак гинилэргэ аналлыбыта.

Дъоллооккут эңиги, эңигини киһилэр албаынынан Мин иһин буруйдуур буолуоктара; үөрүү онуга бэсэлээргээн, эңигини улуу бэлэк каллааны күүтэр, итигирдик һин пророктары урукку үйэлэргэ батар этилэрэ.

Эңиги – һир тууha буолагыт. Туус күүхүн һүтэрдэгинэ, оччого туогунан ону туустаак оюоруоккунуй? Гини туокка да туксубат, бырагарга агай һөп, дьон тэпсийгин.

Эңиги – һир һырдыга буолагыт. Кайа үрдүгэр турар гуорат кистэммэт көрдүк. Онно һи-биэчааны убатаат, ону иһит анныгар уурбаттар, һибиэчаа уурага уураллар, оччого дьиэ иһин барытын һырдатар. Итигирдик киһилэргэ эңиги һырдыккыт һырдааттын, гинилэр көрүөктэрин эңиги үтүө үлэгитин онуга эңиги Каллааннаагы Аагытын үтүөннэн һаңа-рыактарын.

МАТФЕЙ 5:3–16

Нагорная проповедь: Заповеди блаженства

Однажды Иисус, увидев народ, поднялся на гору. Проповедь, с которой Он обратился к людям на этой горе, называют Нагорной проповедью. Как и Десять заповедей, которые Бог дал народу Своему во времена Ветхого Завета, Нагорная проповедь заключает в себе нравственные основы жизни человека и указывает путь к Царству Божию. Когда ученики и народ расположились подле Иисуса, Он стал учить их:

Блаженны нищие духом, ибо они есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насыщаются.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо они есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будете поносить вас, гнать и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, которые были прежде вас.

Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленои? Она уже ни к чему не годна, разве что выбросить ее вон на попранье людям.

Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И когда зажигают свечу, не ставят ее под сосуд, но на подсвечник, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

МАТФЕЙ 5:3–16







Кайа үрдүгээр үөрэк: Таптыыр һанаа онуга үнүнүү туһунан

Энги истибиккит маннык һаңаны: «Карак иһин карак онуга тиис иһин тиис». Мин һаңарабын эниэкэ: куңаган ја утарылаымаң. Ким энигин уја һыңааккар оксуга, онуга нөңүөгүн уур. Онуга ким энигин гытта һуудтансык, энигиттэн урбаакыгын ылыак һанаалак буоллагына, гиниэкэ таһына да таңаскын биер; ким энигин күүһүнэн тыыһычча атылынан барыак диэн ыгайдагына, гинини гытта иккитэ кат ыраак ниргэ барыс. Энигиттэн көрдөнөр киңигэ биэр онуга иэс көрдөнөөчүттэн эмиэ тиэрэ қаныспат буол. Энги истибиккит маннык һаңаны: «Бэйэгэр һугас киңигин таптаа онуга куңаган қаанынан көр эниэкэ өстөөккө». Мин эниэкэ һаңарабын: эниэкэ өстөөктөргүтүн таптаан; энгини қырыыр киңилэри алгаң, энгини куңаган қааннарынан көрөллөргө үтүөнү оңоруң. Энгини комотор, энгини батар тустарынан Таңарага үңүү – оччого энги Каллааннаагы Агагыт уолаттара буолуоккут. Гини Бэйэтин құнүн киңүнәектэр да, үтүөлэр да үрдүлэринэн тыктарап онуга кирдиктәектэр да, кирдигэ һуоктар да үрдүлэринэн һамыры ыытар. Колобура, энгини таптаан көрөллөрү элэ һаныыр буоллаккытына, ити иһин туок үтүө эниэкэ буолар? Итигирдик нолуоктары комүйүүнүттар оңороллору буолла? Колобура, энги бэйэгит агай убайдаак-балыстар-гытын һанаагытынан көрөгүт, туок һүрдээгин оңорогут? Итигирдик элбэк таңарадаактар оңоролору буолуо? Онон, энги барытынан үтүөллээк буолуң, Каллааннаагы Агагыт үтүөллээгин көрдүк. Һэрениң, дьон көрөрүгээр Таңара үтүө үлэтин оңорумаң – оччого Каллааннаагы Агагытттан бэлэги ылбаккыт. Иннээ гынан, аччыктарга биэрдэеккинэ, бэйэн иннигэр, мин айыбын диэн, аайдайыма, ити көрдүк һырайа һуоктар синагогаларга, таһаара оңорооччулар, киңилэри қаайгыактарын. Кирдиги һаңарабын эниэкэ, гинилэр бэйэлэрин бэлэктэрийн ылаллар. Эниэк буо, коргуйбукка биэрдэеккинэ, уја илини билбэт буоллун тууга гынарын қаңас илини, эн биэрбитиң кисттээн буоллун. Искэ һытары көрөн, Агаң эниэкэ қөстөн туары бэлэктисэгэ.

Онуга үңүнэр буоллаккына, икки һырайдаактар көрдүк буолума, гинилэр синагогалар аайы, та-хаара муңнук аайы дьон көрөрүгээр үңүнэллэр. Кирдиги һаңарабын эниэкэ, гинилэр бэйэлэрин бэлэктэрийн ылаллар. Эн бу үңүнэр кэмнээр бэйэн дыиэн һиңгэр киир, ааңынын катанан баран бэйэн искэр баар Агагар үңүн. Искэ һытары көрөн, Агаң эниэкэ қөстөн туары бэлэктисэгэ.

Үңүнэ тураныңыт, элбэги һаңарымаң, атын таңарадаактар көрдүк, гинилэр дии һаныыллар – элбэктик һаңарадакпыйтына, истиллиэкпит. Гинилэр көрдүк буолумаяң, энги Агагыт билэр, ол туһунан Гиниттэн көрдүүр иликкитинэ, туокка мускуурутгутун. Бу көрдүк үңүнүң:

МАТФЕЙ 5:38–48; 6:1–13

Нагорная проповедь: о любви и молитве

Вы слышали, что было сказано прежде: «Око за око и зуб за зуб». А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя по правой щеке, подставь ему и левую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя пройти с ним одну тысячу шагов, иди с ним две. Тому, кто просит у тебя, дай и того, кто хочет занять у тебя, не избегай.

Вы слышали, что было сказано прежде: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и преследующих вас – и будете сынаами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посыпает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы любите любящих вас, какая вам за это награда? Не то же ли делают и сборщики податей? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Смотрите, не творите дела Божии у всех на виду – иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда подаешь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда подаешь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя былатайной. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаюсь молиться напоказ. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату свою и, затворив дверь, помолись Отцу твоему, Который втайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде, нежели попросите у Него. Молитесь же так:

МАТФЕЙ 5:38–48; 6:1–13





Биһиги агабыт

Каллаанұа баар биһиги Агабыт!

Эн аатың биллииләэк буоллун;

Эн Ыйаагың кәллин;

Эн һанаң күүһә буоллун

Һиргә да, каллаанұа баар көрдүк.

Бүгүңү күүңү аһыыр аспытын биһиәкә биәр.

Биһиги аныыбытын простилаа,

Биһиги иәстәэктәрбитетин простилырыбыт көрдүк.

Биһиәкә кытаанак ологу оңорума,

Биһигини күнагантан быыһаа.

Эн эрә Ыйаагың буолар

Бары үйәләргә улакан күүс онуга Улүү Аам.

*Аминь**

Отче наш

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твое;

да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день.

И прости нам долги наши,

как и мы прощаем должникам нашим.

И не введи нас в искушение,

но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь.

* Аминь – илә кирдик.





От һиэмэтийн һиргэ бытарытар киhi туһунан өстөн-өс

Иисус дьоңжо өстөн-өһү өрсээбитэ, онтуү от һиэмэтийн һиргэ бытарытар киhi туһунан:

Дъэ, киhi от һиэмэтийн һиргэ бытарыта таксыбыта. Бытарыптыгар, һороктор һуол կырытыгар түспүттэрэ, олору чыычаактар, көтөн кэлэннэр, һиэн кээспиттэр. Һороктор таастаак һирдэргэ түспүттэрэ, онно кара һир олус чараас этэ, ол иин хоторукаан оттор үүнэн таксыбыттар. Құн таксыбытыгар, һилинә һуок буоланнар, каппыттар. Һорок һиэмэлэр катылаак көрдүк оттор истэригэр түспүттэр, олор һиэмэлэри һаба үүммүттэр. Үтүө һиргэ түспүт һиэмэлэр, һугуннара үүнэн таксыбыттара: биирдэрэ һүүстэ кат элбэк, нөнүөлэрэ алта уончата кат, һороктор отуччата кат. Ким кулгаактаак, ол истиннин!

Онтон Иисус үөрэтэр өмөхүттэригэр или өстөн-өһү дүүллэппитэ:

Ким эмэ, Үйаак туһунан өһү иниллээн бараан, дьүллээбэтэгинэ, оччого гиниэкэ һатана кэлэр, киhi һүрэгигэр киирбити уорар – или буолаллар һуол қырытыгар бытарыталлыбыттар.

Таастаак һиргэ түспүт буо, ким үөрэги истээт, үөрэн ону һонно ылар; или да буоллар онтуү бэйэтиттэн һилинә һуок буолан эңин-эңин һанаалаак: аһы дуу, һаҗатын иин баттары дуу кэллэгинэн, һонно қуһаган диэк тартарар.

Катылаак көрдүк оттор истэригэр түспүт буо, или ким истэр һаҗаны, ол да буоллар, аныгы олок наадалара онуга байар агай диэк һанаата, үөрэги һаба баттыыр, ол иин или һиэмэ ото һуок буолааччы.

Үтүө һиргэ түспүт һиэмэ, үөрэги истэн, дьүллүүр киһилэр буо, гинилэр элбэги оюороллор, һорок һүүстэ кат элбэги, бииргэстэр алта уончата кат элбэги, нөнүөлэр отуччата кат элбэги.

МАТФЕЙ 13:3–9, 18–23

Притча о сеятеле

Иисус рассказал народу притчу о сеятеле:

Вышел сеятель сеять. И когда он сеял, одни семена упали при дороге, и налетели птицы и поклевали их. Другие упали на места каменистые, где земли было немного, и скоро взошли, потому что земля была неглубока. Когда же вышло солнце, они уявили и, поскольку не имели корня, засохли. Часть семян упали в терние, и выросло терние и заглушило их. Те же семена, которые упали на добрую землю, принесли плод: одни во сто крат, другие в шестьдесят, а некоторые в тридцать. У кого есть уши, пусть услышит!

Затем Иисус пояснил ученикам значение этой притчи:

Ко вся кому, слушающему слово о Царстве и не разумеющему, приходит дьявол и похищает посеянное в сердце его – вот кто имеется в виду под посеянным при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда приходит скорбь или гонение за слово, тотчас отступает от него.

Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но житейские заботы и обольщение богатством заглушают слово, и семя то бывает бесплодным.

Посеянное же на добной земле означает слышащих слово и разумеющих, которые и приносят плод – одни во сто крат, другие в шестьдесят, а некоторые в тридцать.

МАТФЕЙ 13:3–9, 18–23







Иисус үүрэгэ болонон бүтэрэр

Биирдэ Иисус үөрэтэр көмөхүттэрийн гытта луотканнан Генниарат үүрэг туораабыт. Баран истэктэринэ, Иисус утуйбуц. Эмискэччи үүрэг үрдүнэн болонооок тыал оксубут, долгуннаар луотканы нава ыспыттар. Оччого Гини үөрэтэр көмөхүттэрий Иисууну үнүгүннарыттар онуга наяарбыттара: «Тойон! Би нигини бынхаа: өлөн эрэбит». Иисус гинилэргэ диэбите: «Энэгэ итигэлгит канна баарый? Того энэгэ куттанньяаккытый, кыра итэгэллээккитий?» Онтон, турат, тыалы каайан кээспитэ, байгалга наяарбыт: «Айда-йыма, бүт!» Тыал нонно үйтсан каалла, үүрэг долгуну нуок буолбута, чумпураан каалбыт.

Үөрэтэр көмөхүттэрий куттананнаар, нөгөннөр бэйэ-бэйэлэригээр наяарбыттар: «Кимиий Гини, наяатын тыалы гытта уу истэллэр, Гини наяатын коту буоллаллар?»

МАТФЕЙ 8:23–27; МАРК 4:37–41; ЛУКА 8:22–25

Иисус укрощает бурю на озере

Однажды Иисус и Его ученики переплывали на лодке Геннисаретское озеро. Во время плавания Иисус заснул. Вдруг на озере поднялась сильная буря, так что лодку стали заливать волны. Тогда ученики разбудили Иисуса и сказали: «Господи! Спаси нас: погибаем». Иисус сказал им: «Где вера ваша? Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, Он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» Ветер сразу утих, озеро успокоилось, и наступила полная тишина.

Ученики же в страхе и удивлении стали говорить друг другу: «Кто же Он, что и ветрам повелевает и воде, так что они повинуются Ему?»

МАТФЕЙ 8:23–27; МАРК 4:37–41; ЛУКА 8:22–25





Иаир кынын тилиннэрээ

Биирдэ Галилейской байгал кытылыгар эүнин-эүнин һирдэргэн кэлбит дьону Иисус үөрэп-питэ. Гиниэкэ Иаир ааттаак киши, синагога биир тойоно кэлбитэ. Гини Иисус иннитигэр түхэн, улакан наадатын көрдөммүт: «Мин кынын өлөөрү һытар. Кэлэнүнин, гинини илийлэргинэн тагай, огом охуугун, тыыннаак каалыагын». Иисус гинини гытта барбыт. Иисуны бэрт элбэк киши бытыспыттар, онтон-мантан Гинини ыгайбыттар.

Биир дъактар уон икки дылы каан баар ыарылаак этэ, элбэк эмчит гинини абырыы наабыттара да кыайан эмтээбэтэктэрэ, онтуң Иисус тухунан истибит. Ол дъактар кинилэр истэриинэн кэлэн, Иисус аргаатыгар турган, Гини таңаын биллэрбэkkэ тагайбыта. Дъактар дии hанаабыта «Haатар Гини таңаын тагайдакпына, оччого охуом да». Һоннокоон каана баараа токтообут, дъактар оспутун билбит.

Иисус ити кэмүэ абырыыр күүхэ Гинини кээхэрин билбит. Ыйыппыт дьонтон: «Ким Мин таңаспар тагайда?» Үөрэнэр көмөхүттэрэ, дьон Энигин онтон-мантан ыгайар, диэн һаңарбыттара. Иисус ким тагайбытын билээри, көрүлээбйт. Дъактар, туок буолбуутун билэн, титириэр диири куттanan, Гини иннингэр кэлэн түспүт, туогу да кистээбэkkэ кэпсээбйт. Иисус һаңарбыт ол дъактарга: «Эн итэгэйэрийн бэйэгин быхаата! Эйэлээтик бар, ыалдьаргыттан абыранның».

Иисус дъактары гытта кэпсэтэ турдагына, илдьиттэр кэлбиттэр, гинилэр Иаирга һаңарбыттара: «Эн кының өллө, Үөрэтээчини мээнэ того һанааргатагын». Иисус, ону истээт, Иаирга дийбйт: «Куттанаима, итэгэй эрэ». Иаир дыиэтигэр кэлэн, Гини нутаарбыттары, улаканнык ытабыттары кыыс урууларын көрбүт. Иисус гинилэргэ дийбйт: «Того энгиги нутаарыт, ытыыгыт? Кыыс өлбөтөгө, гини утыйа һытар». Гинини қулуү гыммыттар. Иисус бэйэтин гытта ылбыт Пиэтири, Иаковы, Иоаннаны, өлбүт кыыс кэргэттэрин, кыыс һытар коңугар киирбит. Гини кыыс аттыгар кэлэн, илиититтэн тутан турган һагарбыт: «Кыыскаан, эниэк һаңарабын, тур!». Кыыс ого һоннокоон турган, қаамалаабыт. Ити диктини көрбүт кинилэр олус улаканнык үөрэ гына һөкпүттэрэ.

МАРКА 5:21–42

Воскрешение дочери Иаира

Как-то раз на берегу Галилейского моря Иисус учил народ, пришедший к Нему из разных мест. Один из начальников синагоги, по имени Иаир, подошел к Иисусу, пал к Его ногам и стал горячо просить Его: «Дочь моя при смерти. Приди и возложи на нее руки, чтобы она осталась жива». Иисус пошел с ним. Множество народа неотступно следовало за Ним, тесня Его со всех сторон.

Одна женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, много натерпевшаяся от разных врачей, но не получившая исцеления, услышала об Иисусе. Она пробралась сквозь толпу, подошла сзади к Иисусу и незаметно прикоснулась к Его одежде. Женщина думала: «Если прикоснусь хотя бы к одежде Его, то выздоровею». И тотчас она почувствовала, что исцелилась от болезни.

Иисус же ощутил, что из Него вышла сила, обернулся к народу и спросил: «Кто прикоснулся к Моеей одежде?» Ученики, не поняв, почему Он спрашивает об этом, сказали Ему, что это народ со всех сторон теснит Его. Но Иисус искал глазами ту, которая сделала это. Женщина, зная, что с ней произошло, в трепете и страхе подошла, пала к Его ногам и сказала Ему всю правду. Он же сказал ей: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром и будь здорова от болезни твоей».

Когда Он еще говорил это, к начальнику синагоги пришли и сказали: «Дочь твоя умерла. К чему утруждать Учителя?» Но Иисус, услышав их слова, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Придя в дом Иаира, Он увидел смятение, громко плачущих и причитающих родных. Иисус сказал им: «Почему вы в смятении? Что плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над Ним. Но Иисус, взяв Петра, Иакова, Иоанна и родителей умершей девочки, вошел в комнату, где она лежала. Он подошел к ней, взял ее за руку и сказал: «Девица, тебе говорю: встань!» Девочка тотчас встала и начала ходить. Видевшие это чудо пришли в великое изумление.

МАРКА 5:21–42







Иисус биэс тыыһычча кинин тоторбута

Биирдэ Иисус үөрэтэр көмөһүттэрин гытта Галилейской байгал оңуор, Тивериада ат-тыгар барбыт. Гинини гытта элбэк дьон барсыбыт, олор ыалдъар дьону абырырын, Гини оңорбут диктилэрин көрбүттэр.

Иисус кайа үрдүгэр ыттыбыт, онно Бэйэтин үөрэтэр көмөһүттэрин гытта баар этэ. Паска* таңара һуганаабыта, Иудейдар таңаралара. Иисус, Гини диэк элбэк кини иңэрин көрөн, Филиппка диэбит: «Кантан биниги килиэп атыылаңыакпытый, гинилэри ахатыакпытын?» Итини һаңарбыта гини һанаатын билээри, Бэйэтэ багас билэр этэ, кайдак оңоруогун.

Филипп Гиниэкэ диэбитэ: «Итилэргэ икки да тыыһычча динарий нитиэ һуога, хаатар кини аайы агыйактыы да тийизгин».

Биир Гини үөрэтэр көмөһүтэ Андрей, Симон-Пиэтр балтыта диир Гиниэкэ: «Манна биир уол огого биэс килиэп баар онуга икки қыра балық, итикээн баччалаак элбэк кинигэ кайдак тийэр?» Иисус диэбит: «Һаңарың гинилэр олортотуннар». Ол һиргэ үүнэр от көбө бэрт этэ. Биэс тыыһычча кураңа кини окко олортотулар. Иисус, килиэптэри ылаат, үңэр һаңатын һаңараа бүтээт, үөрэтэр көмөһүттэригэр балыктары эмиэ биэрттээбит, ким қаһы һанырын. Барылара топпуттарын кэннэ, Бэйэтин үөрэтэр көмөһүттэригэр диэбит: «Каалбыт килиэптэри барытын комуйуң, туок да һүппэтин». Олор килиэптэр бынгастарынан уон икки мас колбуйаларга комуйан толорбуттар, онтуларың ахаабыттартан каалбыт этилэрэ.

Оччого Иисус оңорбут диктитин көрбүт кинилэр дэспиттэр: «Кирдик бу Ол Пророк эбит, Ол һир үрдүгэр кэлиэктээк этэ».

Иоанн 6:1–14

Иисус насыщает пять тысяч человек

Однажды Иисус пошел с учениками на другую сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными.

Иисус взошел на гору и был там с учениками Своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, увидев, что множество людей идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлеба, чтобы накормить их?» Он говорил это, испытывая его, ибо Сам уже знал, что хочет сделать.

Филипп отвечал Ему: «И на двести динариев* не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу».

Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: «Здесь есть у одного мальчика пять ячменных хлебов и две рыбки, но что это для такого множества людей?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». На том месте было много травы. Все возлегли. Было же их около пяти тысяч человек.

Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал возлежавшим, и рыбы, кто сколько хотел. И когда все насытились, Он сказал ученикам Своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.

Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Воистину это Тот Пророк, Который должен придти в мир».

Иоанн 6:1–14

* Паска – еврейдар Египеттан босколоммут таңаралара.







Айыныган һүрэктээк Самария дойду кинитин туурунан өстөн-өс

Биир һокуону билэр киһи, Иисус кайдагын билээри, ыйыппыт: «Үөрэтийнит, мин өлбөт ологу ылар аакка тугу оңоруокпунуй?» Иисус һаңарбыт гиниэкэ: «Һокуонја туок нурууллубутай?» Һокуону билэр киһи диэбит: «Бары бэйэн һүрэккинэн Тойон Таңарагын үтүөтүк таптаа, элэ тыыңынан, элэ күүскүнэн онтон өйгүнэн, бэйэн киһигин һанаа, бэйэн көрдүк». Иисус һаңарбыт гиниэкэ: «Кирдик эн һаңардың, хитигирдик тутун, оччого тыыннаак буолуон». Ол да буоллар онтута, бэйэтэ дэң үктээмээри, ыйыппыт Иисустан: «Мин бэйэм киһим ким буолар?». Иисус гиниэкэ кэпсээбитэ өстөн-өхү:

Биир киһи, Иерусалимтан Иерихонја баран иһэн, өлөрүөксүттэргэ түбэспит, олор гинини һыгыннъактаабыттар, гойобууннаан бараан, арыччы тыыннаагы кээхэ барбыттар. Оччого ол һуолуунан биир агабыт баран испитэ. Гинини көрөөт, қыһаммакка ааспыта. Левит эмиэ ол һиргэ кэлэн, һугаһаабыт, көрө түспүт онтон эмиэ қыһаммакка ааспыта. Самарияттан биир киһи, айаннаан иһэн, қырбаппыт кишини булбут, бэрт аһыммыт, өлөрүммүт һирдэрин һыланнан гытта арагииннан кута-кута баайбыт. Осёл һүөнүтүгээр олордон бараан, ыалдыыттар токтуур дыиэлэригээр эгэлбит, онуabyраары мөнүммүтэ. Нөнүө күн, бараары турал, икки динарияны* таһааран, олору токтуур дыиэ күсэйинигэр биэрббит, ол кэннэ һаңарбыт: «Гинини көрөр буол, элбэк карчыга карайдаккына, мин төннөн қэллэкпинэ эниэкэ төлүөм».

Өстөн-өхү кэпсээт, Иисус һокуону билэр киниттэн ыйыппыт: «Кайдак дии һаныыгын или үстэртэн, өлөрүөксүттэргэ қырбаппыт киңигэ, кайалара бэйэ кинитэ буолар?» Һокуону үөрэтээччи диэбит: «Гинини аһыммыт киһи». Оччого Христос һаңарбыт гиниэкэ: «Бар ол кэннэ итигиридик оңорор буол».

ЛУКА 10:25–37

Притча о милосердном самарянине

Один законоучитель, искушая Иисуса, спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «В законе что написано?» Законник ответил: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, и всею душою своею, и всею крепостью своею, и всем разумением своим, и ближнего своего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но тот, желая оправдаться себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» В ответ Иисус рассказал ему притчу:

Некий человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, оказавшийся на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некий, проезжая, заметил его, сжался и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. Посадив на своего осла, самарянин привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, дал денег содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и, если потратишь больше, я на обратном пути отдам тебе».

Рассказав притчу, Иисус спросил законоучителя: «Как ты думаешь, кто из этих троих был ближний попавшему в руки разбойников?» Законоучитель ответил: «Тот, кто оказал ему милость». Тогда Христос сказал ему: «Иди и ты поступай так же».

ЛУКА 10:25–37

* Динария – Римнар карчылара, оччого Израилъга баар этилэрэ.







Иисус – Утүө Постух

Христос бары дьону быыңыагын Агатыттан һиргэ ытыллыбыта. Постух овең һүөһүләрин қынанарын көрдүк, итигирдик Иисус, һири Быынааччы, Гинини һүрэктеригер кииллэрэеччилэри, Гини үөрэгинэн олоктооктору қынанар. Бу бааллар Айын Иисус үөрэктерэ:

Илэ кирдиги эниэкэ һаңарабын: ким овең һүөһүләргэ аанынан киирбэkkэ, атын һиринэн үнэн киирэр, ол уоруяк онуга өлөрүөксүт; аанынан киирээччи – овең һүөһүләргэ постух. Гини аан иннитин арыйар, һүөһүләр бую гини һаңатын истэллэр, гини бэйэтин һүөһүләрин ааттарынан ыгырар онуга олору таһаарар. Онтуларын таһаардагына, иннилэригэр иһэр, һүөһүләрэ бую, гини һаңатын таайяннаар, гини кэнниттэн каамаллар. Атын киинин батыспаттар, гинниттэн կүрүүллэр, атын киһи һаңатын таайбаттар.

Кирдик, кирдик һаңарабын эниэкэ: Мин ааммын һүөһүләргэ. Барылара, ким Мин үстүн киирбиттэр, ол барыта уоруяктар онуга иттэни алдъатааччылар; һүөһүләр олору истибэткэ-тэр. Мин ааммын: ким минигинэн кириэгэ, ол быыңынага онуга онукотун булуога. Уоруяк уораары агай кэлэр, өлөрөөрү онуга алдъатаары. Мин тыыннаак буолуоккутун кэллим онуга байан-тотон олоруоккутун.

Мин үтүө постухпун: үтүө постух овең һүөһүләрин иһин тыынын биэрэр. Нойуомча үлэлиир бую постух буолбатак, гиниэкэ овцалар бэйэтин һүөһүләрэ буолбатактар. Гини бөрө иһэрин көрдөгүнэ, һүөһүләрин кээхэн баран күрүүр; оччого бөрө һүөһүләрин уораттыыр, олору һир аайы бататалыыр. Нойуомча үлэхит һин күрүүр, гини нойуом ыларын агай билэр, гини овең һүөһүләрин кынаммат.

Мин үтүө постухпун, Бэйэм гиэттэрбин билэбин онуга Бэйэм гиэттэриим Минигин билэллэр. Агам Минигин билэрин көрдүк, Мин Агабын билэбин; Мин овең һүөһүләрбэр тыыммын уурабын. Миниэкэ өсүө атын овең һүөһүләр бааллар, олор атын һиртэннэр, олору Мин эмиэ эгэлиектээкпин, олор һин Мин һаңабын истиектэрэ, оччого биир үөр буолуга онуга биир Постух.

Ол ишин Минигин Агам багаарар, Мин бэйэм тыыммын биэрэрбин ишин, ону һаңалыы ылааары. Минигиттэн тыыннаак олокпун ким даа байлдыя һуога, ити да буоллар Мин Бэйэм биэрэбин ону. Тыыннаак олокпун биэрэргэ ыйаактаакпин, итини төттөрү ыларга эмиэ ыйаактаакпин. Бу үөрэги Мин Бэйэм Агабыттан ылбытым.

ИОАНН 10:1–5, 7–18, 30

Иисус – добрый Пастырь

Христос послан Отцом быть небесным Пастырем Его народу. Как пастырь заботится об овцах, так и Иисус, Спаситель мира, заботится о тех, которые принимают Его всем сердцем и следуют Его заповедям в своей жизни. Вот слова Господа Иисуса:

Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но пролезает иным путем, тот вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет впереди них, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.

Истинно, истинно говорю вам: Я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило передо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я дверь: кто войдет Мною, тот спасется и пастбище найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, и имели с избытком.

Я пастырь добрый: пастырь добрый отдает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видя, что идет волк, оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец и разгоняет их. И наемник бежит, потому что он наемник и не радеет об овцах.

Я пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит Мне привести, и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Этую заповедь получил Я от Отца Моего.

ИОАНН 10:1–5, 7–18, 30







Хүннүүт овец һүөһү түүнан өстөн-өс

Иисус, Таңараттан аракпыйттары онуга Гинини умнубуттары булан абыраары, ниргэ кэлбитэ. Гини үтүө постух көрдүк, һүппүт овец һүөһүтүн һупту көрдүүр. Иисус Бэ-йэтин биир өстөн-өһүгэр кэпссээбите:

Колобура, энгигиттэн кимҗит эмэтэ, һүүс овцалартан биирин һүтэрэн, тогууон тогус овцаларын кумактаак иччитэк ниргэ кээхэн, һүппүтү көрдүү барыя һуога дуо, буолуо һуогугар диэри? Гини онтуутун булуумайа төннүбээт? Онтуутун булан, үөрбүччэ, һүөһүтүн дъиэтигэр көтөгөн эгэлэн, догоотторун онуга костооку ыалларын ыгыртаан, гинилэргэ һаңырыага: «Минигин гытта үөрүү: мин һүппүт овец һүөһүбүн буллум». Кирдик эңиэкэ һаңарабын, биир аныылаак бэйэтин буруйун билиннэгинэн, итигирдик каллаанџа улакан үөрүү буолуога, тогууон тогус аныыта һуок киһи туүнан үөрэрдээгэр.

ЛУКА 15:3–7

Притча о потерянной овце

Иисус пришел в мир, чтобы найти и спасти отступивших от Бога и забывших Его людей. Он, как добный пастырь, всегда ищет заблудившуюся овцу. В одной из Своих притчей Иисус сказал:

Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девять в пустыне и не станет искать пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу». Истинно говорю вам, что так и на небесах больше радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.

ЛУКА 15:3–7





Нырыы уол түнүнан өстөн-өс

Сүүө биир өстөн-өхү Иисус дьоңю кэпсээбитэ: «Биир киһи икки уоллаак эбит; олортон ылгына һаңарбыт агатыгар: «Ага! Миниэкэ аналлаак баайы мин бэйэбэр биэр». Оччого агалара, гинилэргэ анаабыт баайын, иккиэннэригэр үллэрбит.

Кас эрэ кэм ааспытыгар ылгын уола, аналлыбыт баайын ылан бараан, дьиэтиттэн ыраак дойдуга барбыт. Арагилаан, нырыы олокко ылларан, баайын барытын һатайдаан кээспит. Гини бары баайын бараабытын кэннэ, ол дойдуга улаканнык аччыктывр кэм буолбут, оччого гини һүрдээк иттэгэ-бittэгэ мускураабыт. Элэтэ буолан, ол дойду биир киһитигэр кэлбит, онтуң гиниэкэ һибиннъэ үөрун карайар үлэгэ ыыппыт; уол һибиннъэлэр аһыыр астарын һиэк эбитэ да, гиниэкэ ону да биэрбэтэктэр.

Өйдөнөн, гини диэбит: «Төхөлөөк киһилэр агабар нойуомна үлэлииллэр, гинилэр тотор, мин октон өлөбүн. Туруом, бэйэм агабар кэлэммин, һаңарыам: „Ага! Мин каллаан иннигэр, эн иннигэр аныыны оюордум, ол иһин мин эн уолуң диэн буолуокпун һатаммат. Нойуомна үлэлиир киһиннэн ыл минигин“». Онтон гини бэйэтин агатыгар барбыта.

ЛУКА 15:11–19

Притча о блудном сыне

Еще одну притчу рассказал Иисус народу:

У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: «Отец! Дай мне положенную часть наследства». И отец разделил между ними наследство.

По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил наследство свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пришел к одному из жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти свиней; и он рад был бы и корму, который ели свиньи, но никто не давал ему.

Опомнившись, он сказал: «Сколько наемников в доме отца моего имеют вдоволь хлеба, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отец! Я согрешил против неба и перед тобою и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“». И он пошел к отцу своему.

ЛУКА 15:11–19





Хырыы уол төннүүтэ

Христос хырыы уол туунаан өстөн-өхүү кэпсээн испит:
Гини ыраактан кэлэн истэгинэ, агата, гинини көрөн, олус айыммыт; уолун утара һүүрэн таксыбыт, кууна гына гинини угуралбыт. Уола гиниэкэ һаңарбыт: «Ага! Мин каллаан иннигэр, эн иннигэр аныны оюордум, ол иһин мин эн уолуң диэн бу-олуокпун һатаммат». Агата бэйэтин үләниттэригэр һаңарбыт: «Туоктаага да үчүгэй таңастары эгэлиң, гинини таңыннарың, онуга илиитигэр бишилэги биэриң, атактары кэтэрдин; ол кэннэ эмис тугуту эгэлэңүүт, һүлүү – айы гына бэсэлээргиэктит! Мин уолум өлбүт этэ, аны тилиннэ, һүппүт этэ, аны булулунна».

Улакан уола үлэлии һылдьар этэ. Дыиетигэр төннөн иһэн, ырыаны, бэсэлээргиир айдааны истибит; туок буоларын туунаан биир үләниттэн ыйыппыт. Онтута гиниэкэ дийбит: «Эн балтың тыыннаак, өлүөр төннүүбүтэ, ол ишин эн агаң эмис тугуту өлөрбүтэ». Убай уол һүрдээк кыыйнаммыт, дыэ инигэр кириэгин багарбатак. Агата танаара таксан, гини кириэгин ыгырбыт. Гини агатыгар дийбит: «Мин төхөлөөк дылылы эниэкэ үлэлии натаатым, каһан да эн һаңагын утари барбатагым, ити да буоллар эн каһан да миниэкэ, хаатар козёл тугутун биэрбэтэгиң, мин доготторбун гытта бэсэлээргиэктин. Эн уолуң бэйэтин баайын эримсэк дъактаттары гытта һатаайдаан бараан кэлбитигэр, эн гиниэкэ һыалаак тугуту өлөрдүү».

Агата гиниэкэ дийбит: «Мин Уолум! Эн биэк минигин гытта бааргын, туок миниэкэ баар, ол барыта эниэнэ. Бу туунаан үөриэккэ наада, эн балтың өлөн бараан тиллибитет, һүтэн бараан булулубута».

ЛУКА 15:20–32

Возвращение блудного сына

Христос продолжил притчу о блудном сыне:

Когда он был еще далеко, увидел его отец и сжался; и выбежал ему навстречу, обнял его и целовал. Сын же сказал ему: «Отец! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка и заколите – станем есть и веселиться! Ибо сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

Старший же сын его был на поле. И когда, возвращаясь, он приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил, что происходит. Слуга сказал ему: «Отец твой заколол откормленного теленка, потому что брат твой вернулся живым и здоровым». Старший сын рассердился и не хотел войти. Отец же, выйдя к нему, звал его. Но он сказал отцу: «Я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты ни разу не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка».

Отец же сказал ему: «Сын мой! Ты всегда со мной, и все мое твое, а о том надо радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

ЛУКА 15:20–32







Иисус оголору алғыыр

Биирдэ үөрэтэр көмөһүттэрэ Иисустан ыйыппыттар: «Ким Каллаан Үйиагыгар муң улаканый?» Иисус, огону ыгыран, ону гинилэр ортолоругар турорбут онтон һаңарбыт: «Итэгэйбэтэkkитинэ, оголор көрдүк буолбатаккына, Каллаан Үйиагыгар кириеккит һуога. Иннээ гынан, ким бу ого көрдүк буолуога, ол – Каллаан Үйиагыгар муң улакан. Ким маннык биир огону Мин ааппынан ылыага, ол Минигин ылыага».

Биирдэ Иисуска оголору эгэлбиттэрэ, Гини оголорго илиилэрин ууруогун, үнүөгүн. Гини үөрэтэр көмөһүттэрэ олору ыыппатактара. Иисус һаңарбыт: «Кииллэриү оголору, гинилэр Миниэкэ кэлэллэригэр haаратымаң; итинниктэргэ Каллаан Үйиага көстөр». Онтон Гини, илиилэрин оголор һанныларыгар ууран бараан, гинилэри алгаабыта.

МАТФЕЙ 18:1–5; 19:13–15

Иисус благословляет детей

Как-то раз ученики спросили Иисуса: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, по-дозвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает».

Однажды к Иисусу привели детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Но Его ученики не пускали их. Иисус же сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковым принадлежит Царство Небесное». Затем Он возложил на детей руки и благословил их.

МАТФЕЙ 18:1–5; 19:13–15





Балии оспута

Иисус Иерихон ааттаак улакан олокко кэлбитэ. Һол көрдүк элбэк дьон Гинини гытта барсыбыт. Олокко киирэр һуол қырытыггар балии киңи көмөнү көрдөнө олорбут. Ол киңи аата Вартимей. Иисус эңин одууну ојорорун туңунан бэрт истибитэ, ол иинин гини аттытынан Иисус кааман иһәрин истән, балии үөгүләэбит: «Иисус, Давид Уола! Аһын минигин!» Элбэк дьон Вартимейи дылытыта һатаабыттара, гини өссүө қүүстәэктик үөгүләэбит: «Давид Уола! Аһын минигин!»

Иисус кааман иһән токтообут, гинини ыгырыктарын көрдөспүт. Кас эрэ киңи, балии аттыггар кэлэннэр, һаңарабыттар: «Куттаным, тур, Гини энигин ыгырар». Вартимей турда, таһынаагы таңаскаанын үһула тарпты, Иисуска һугаабыт. Иисус гиниттэн ыйыппыт: «Эн минигиттэн туогу ылышаккын бағарагын?» Балии эппит: «Үөрэтәәччи! Мин карактарым көрүөктәрин бағарабын». Иисус гиниәкә диәбит: «Бар, эн итәгәлиң энигин абыраата». Вартимей карактара һоннокоон көрөр буоллулар, гини Иисус кэнниттэн барда, Таңарага улаканнык мактанан.


МАРК 10:46–52; ЛУКА 18:43

Исцеление слепого

Иисус пришел в большой город Иерихон. Как всегда, Его сопровождало множество людей. При входе в город у дороги сидел слепой, прося милостыню. Его звали Вартимеем. Услышав, что мимо идет Иисус, о чудесах Которого ему рассказывали, слепой стал кричать: «Иисус, Сын Давидов! Помилуй меня!» Многие заставляли Вартимея молчать, но он еще сильнее стал кричать: «Сын Давидов! Помилуй меня!»

Иисус остановился и велел его позвать. Несколько человек подошли к слепому и сказали: «Не бойся, вставай: Он зовет тебя». Вартимей встал, сбросил с себя верхнюю одежду и подошел к Иисусу. Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от Меня?» Слепой ответил: «Учителя! Чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Вартимей тотчас прозрел и пошел за Иисусом, славя Бога.

МАРК 10:46–52; ЛУКА 18:43





Закхей аныылаагын билинэр

Иисус Иерихон гуоратка төттөрү кэлбит, ол олок Өлбүт уулаак диэн ааттаак байгал аттыгар баар. Ити олокко нолуогу комуйуунуттар тойонноро, баай киhi Закхей баар этэ. Гини Иисуhy көрүөгүн бэрт багарбыт да, элбэк киhi инигэр оңуога күччүгүйттэн кыайан көрбөтөк. Гинини көрөөрү, инни диэк һүүрэн баран, смоковница* мас үрдүүгэр ыттыбыт, ити мас диэгиннэн Иисус ааһыагын билэн. Иисус мас аттыгар кэлэн, үүhэ көрүлээбит, Закхейи көрөн, гиниэкэ диэбит: «Закхей! Түс түргэнник, Мин бүгүн эн дыиэгэр буолуоктаакпын». Закхей түргэн багайдык һиргэ түhээт, үөрүүлээтик Гинини дыиэтигэр тоhийбут.

Ону көрөөччүлэр барылара, бэрт қунаагартан, һаңарсыбыттар, Иисус аныылаак киhi дыиэтигэр киирдэ диэннэр. Закхей Таңарага һаңарбыт: «Бэйэм баайым аңарын мин дъадаңыларга биэриэм, кими эмэ атагастаабыт буоллакпына, түөртэ кат үгүнэтэн төннөрүөм». Иисус гиниэкэ диэбит: «Аны Закхей дыиэтэ быыhаныыр кэмэ кэллэ, гини эмиэ Авраам уола. Кини Уола аныылаактары булан быhыны кэлбитэ».

ЛУКА 19:1–10

Обращение Закхея

Снова пришел Иисус в город Иерихон, находящийся вблизи Мертвого моря. И вот не- кто по имени Закхей, начальник сборщиков податей и человек богатый, хотел увидеть Иисуса, но не мог из-за народа, потому что мал был ростом. Чтобы Его увидеть, Закхей забежал вперед и влез на смоковницу, потому что путь Иисуса лежал мимо нее. Подойдя к этому месту, Иисус посмотрел вверх и, увидев его, сказал: «Закхей! Спускайся скорее, ибо сегодня Я должен быть у тебя в доме». И тот поспешно слез с дерева и принял Его у себя в доме с радостью.

Все, видя это, начали возмущаться и говорили, что Иисус пришел в дом к грешному человеку. А Закхей сказал Господу: «Половину того, что имею, я отдаю нищим и если кого чем обидел – воздам вчетверо». Иисус сказал: «Ныне пришло спасение дому Закхееву, потому что и он сын Авраама. Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти погибшее».

ЛУКА 19:1–10

* Смоковница – улакан мас, гини һүгүннарын киhi һиir.







«Бастың онуга олус улакан үөрэк»

Биирдэ Иисуска һокуону билэр киһи һугаабыта.

Гини Иисустан ыйыппыт: «Үөрэтээччи! Һокуонја каннык үөрэк мун улаканый?» Иисус гиниекэ диэбит: „Бэйэн Таңарагын элэ һанаагынан, элэ һүрэккинэн, өйүн күүхүнэн һанаа“. Ити бастың онуга мун улакан үөрэк. Иккинхе һин итинник: „Бэйэн аттыкыыгын бэйэн көрдүк һанаа“ Ити икки үөрэктэн һокуоннар таксаллар онуга пророктар эмиэ».

МАТФЕЙ 22:36–40

«Первая и наибольшая заповедь»

Как-то раз подошел к Иисусу один законоучитель. Он спросил Иисуса: «Учитель! Какая заповедь в законе наибольшая?» Иисус сказал ему: «„Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, и всею душою своею, и всем разумением своим“». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: „Возлюби ближнего твоего, как самого себя“. На этих двух заповедях утверждаются закон и пророки».

МАТФЕЙ 22:36–40





Гэриэстээн киэхээнхи аныыр

Паска таңара нугаабытыгар, Иисус Пиэтири гытта Иоаннаны Иерусалимџа ыып-пыт, гинилэргэ һаңараат: «Барың, паскага аныырбытын бэлэмнээн». Гинилэр буо Иисустан ыыыппыттар: «Канна бэлэмнэтэгин?» Иисус диэбит: «Энти олокко киирдэкки-тинэ, энти иннигитигэр уулаак ихити иллэ турага кири көстүөгэ. Гинини дьиэгэ диэри батыың, каннык дьиэгэ гини кириэгэ, ол дьиэ күсэйинигэр һаңарың: „Үөрэтээччи энгиттэн ыыйтар, канна баарый дьиэ коно, онно Гини Бэйэтин үөрэтэр көмөхүттэрин гытта паска аын аынак һанаалаак?“ Гини эниэкэ киэн багайы дьиэ коун көллөрүөгэ, муостата һабыылаагы, — онно бэлэмнээн». Үөрэтэр көмөхүттэрэ онно бараан, барытын һол көрдүк булбуттар, кайдак Иисус гинилэргэ һаңарбытын көрдүк ол кэннэ паскага аныры бэлэмнээбитетэрэ.

Кэмнэрэ нугаабытыгар Иисус уон икки үөрэтэр көмөхүттэрин гытта аныы олорбут. Гини һаңарбыт: «Мин бу пасканы энтигина гытта һиэктин бэрт багарар этим, эрэйдэнэ-рим кэлэрин иннитээгэр! Эниэкэ һаңарыбын, мантан инни диэк паска аын ахаабаппын, онтуң Таңара Үйаагыгар буола илигинэ». Чааскыны ылаат онуга үтүө һаңатын һаңараат, диэбитэ: «Үйлиң итини онуга бэйэ-бэйэгитигэр үллэстиң, эниэкэ һаңарыбын, Таңара Үйаага кэлэ илигинэ, виноград нугунун уутун иниэм нуга». Иисус килиэби ылаат, үтүө һаңалары һаңартаабыта. Килиэби тохутан, Гини үөрэтээччилэргэ биэрбит һаңара-һаңара: «Ити Мин этим буолар, онтум энти тускутугар өлүүгэ бэриллиэгэ. Минигин өйдөөнүүт, итини оюрон иниң». Ити көрдүк чааскыны киэхээнхи аныыр кэнниттэн биэрбитэ, һаңара-һаңара: «Бу чааскы Мин кааммар Һаңа Дуогубур буолар, ол кааным энтигина ихин токтор».

ЛУКА 22:8–20

Тайная вечеря

Когда наступил праздник Пасхи, Иисус послал в Иерусалим Петра и Иоанна, сказав им: «Пойдите, приготовьте нам пасхальную трапезу». Они же спросили Его: «Где велишь нам приготовить?» Иисус ответил: «Когда войдете в город, встретитесь вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который он войдет, и скажите хозяину дома: „Учитель спрашивает, где комната, в которой Он мог бы есть пасху с учениками Своими?“ И он покажет вам горницу большую, устланную, — там приготовьте». Ученики пошли все так, как сказал им Иисус, и подготовили пасху.

Когда настал час, Иисус и Его двенадцать учеников приступили к трапезе. Он сказал им: «Как желал Я есть с вами эту пасху прежде Моего страдания! Ибо говорю вам, что больше не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и воздав благодарение, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо говорю вам, что не буду пить от плода виноградного, пока не придет Царство Божие».

Иисус взял хлеб и воздал благодарение. Преломив хлеб, Он подал его ученикам со словами: «Это Тело Мое, которое за вас предается. Совершайте это в воспоминание обо Мне». Так же подал и чашу после вечери, говоря: «Эта чаша — Новый Завет в Моей Крови, которая за вас проливается».

ЛУКА 22:8–20







Гефсиманияга үнүнүү

Нол түүн, киэхээңи айыр кэм кэнниттэн, Иисус уон биир үөрэтэр көмөһүттэрин гытта Иерусалимтан таксан, Гефсиманияга кэлбит. Иисус үөрэтэр көмөһүттэрин гытта тэңкэ маска киирэн, гинилэргэ дийбйт: «Манна каалың, Мин ол дийк үнүнэ барыам». Бэйэтин гытта Пиэтири, Иакову онуга Иоаннаны ылбыт. Гини ханаага баттаппыт, чүнкүйбүт; ол кэннэ гинилэргэ һаңарбыт: «Мин һүрдээк ханаага баттабын. Манна буола түүхү, Мин ханаабын таргатың».

Гинилэртэн арага түхээт, Гини тобуктуу олорон, үнүммүтэ: «Ага! Эн бу эрэйдэнэр үйэни мин кырыбынан иллэриң буолла! Кайдак да буоллун, ити һин Мин ханаабынан буолбат, Эн эрэ ханаагынан буолуога». Каллаантан Гиниэкэ ангел кэлэн, Гини ханаатын бигэрэгппит. Олус ханаага баттанан, Гини элэтинэн үнүнэ һатаабыт, Гини көлөхүнэ агай һүүрэр, һиргэ каана токторугар дийри.

Үөрэтэр көмөһүттэригэр төннөн, Гини онтуларын утыйа һыталларын булбут, олору үнүгүннараат, һаңарбыт: «Энэги биир чааы даа Минигин гытта утуйбакка һылдыбытагыгы? Туруң онтон үнүнү, куһагаңжа тартарымыаккытын: ханаа камнас, эт буоллагына күүхө һуок».

Гинилэртэн арага түхээт, Гини эмиэ үнүммүт: «Мин Агам! Ити эрэй Минигин тагайбакка ааспат буоллагына, Мин эрэйдэнимиэкпин, оччого Эн ханааң көрдүк буоллун». Христос биңиги аныыларбыт иһин эрэйдэнэрин туунан һаңарап этэ.

МАТФЕЙ 26:36–44; ЛУКА 22:39–46

Молитва в Гефсимании

Вту же ночь, после вечери, Иисус с одиннадцатью учениками вышел из Иерусалима и пришел в место, называемое Гефсимания. Иисус вошел со Своими учениками в сад и сказал им: «Останьтесь здесь, а Я тем временем пойду туда, помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. Иисус начал скорбеть и тосковать; и сказал им: «Душа Моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною».

Отойдя немного от них, Он пал на колени и стал молиться: «Отче! О если бы Ты благоволил пронести эту чашу мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет». Явился же Ему ангел с небес и укреплял Его. Находясь в борении, Он усерднее молился, и был пот Его как капли крови, падающие на землю.

Вернувшись к ученикам, Он нашел их спящими и, разбудив их, сказал: «Не могли вы и часа одного пободрствовать со Мною. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна».

Отойдя от них, Он снова молился: «Отче Мой! Если не может эта чаша миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, то да будет воля Твоя». Христос говорил о чаше страданий, которую Он должен был испить за наши грехи.

МАТФЕЙ 26:36–44; ЛУКА 22:39–46





Иисуhy тутан ылбыттар

Иисус үстэ кат үөрэтэр көмөһүттэригэр кэлэ һылдыбыта, гинилэри һупту утыйа һыталларын булар этэ. Үһүс қэлиитигэр Гини һаңарбыт: «Эниги аныга диэри биэк утыйа һытагыт? Дъэ, һуганаата кэм, киһи Уола аныылары оюорор киһилэр илиилэригэр бэриллэр. Турун, барыагың: дъэ, Минигин өлүүгэ биэрээччи һуганаата».

Гини итигирдик һаңара турдагына, Иуда кэлбитэ – ити уон икки үөрэтэр көмөһүттэриттэн биирдэрэ. Гини отут көмүс карчы иһин бастың агабыттарга Иисуhy өлүүгэ биэрбит. Иуданы гытта эңин киһилэр кэлбитет: һэриилэхээр киһилэр, фарисейдартан* киһилэр онуга бастың агабыттартан, онтуларың илиилэригэр уоттаак мастваактар, батыйалаактар онуга өрөһөлөөктэр. Өлүүгэ биэрээччи Иуда гинилэри һэрэппит, һаңара-һаңара: «Кими мин угуруом, Ол Гини буолуога, оччого Ону кабан ылың». Гини Иисуска һуганаан, диэбит: «Дорообо, Үөрэтээччи!» – онтон Гинини угураабыт. Иисус һаңарбыта гиниэкэ: «Догоо, того эн кэллин? Угурууннан Кини Уолун өлүүгэ биэрэгин дуо?» Ол кэнниттэн Иуданы гытта кэлбит һэриилэхээр киһилэртэн Иисус ыйыппыт: «Кими көрдүүгүт?» Онтулара диэбитет: «Назарет Иисуhy». Таңара гинилэргэ һаңарбыт: «Бу Мин». Итини истээт, онтулара кэннилээбитеттэр онуга һиргэ түнэттээбитеттэр. Иисус гинилэргэ һаңарбыт: «Эниги өлөрүөксүтү կөрдүк Минигин тулаары батыйалаак онуга өрөһөлөрдөөк тагыстыгыт. Күн аайы Мин энигини гытта олорор этим, Таңара дыиетигэр үөрэтэ, эниги Минигин онно кабан ылбатаккыт. Аны эниги кэмнит кэллэ онуга караңа ыйага буолла».

Һэриилэхээр киһилэр Иисус Христоhy тутаннаар, Гинини бастың агабыт дыиетигэр ил-питтэрэ, үөрэтэр көмөһэттэрэ бую, Гинини кээхэ баран, կүрээбитеттэрэ.

МАТФЕЙ 26:45–57; ЛУКА 22:45–53; ИОАНН 18:1–12

Иисуса берут под стражу

Три раза Иисус подходил к ученикам и каждый раз находил их спящими. Придя в третий раз, Он сказал им: «Вы все еще спите? Приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Вставайте, пойдем: уже близко предающий Меня».

Когда Он говорил это, вдруг появился Иуда, один из двенадцати учеников, который за тридцать серебряных монет согласился предать Иисуса первосвященникам. С Иудой пришло множество воинов и людей от фарисеев и первосвященников с факелами, мечами и кольями. Предатель Иуда дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его». Он подошел к Иисусу и сказал: «Приветствую Тебя, Учителя!» – и поцеловал Его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел? Поцелуем предаешь Сына Человеческого?» Потом Иисус обратился к пришедшем с Иудой воинам и спросил: «Кого вы ищите?» Они ответили: «Иисуса Назарянина». Господь сказал им: «Это Я». Услышав это, они отступили назад и пали на землю. Иисус сказал им: «Будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Каждый день сидел Я с вами, уча в храме, и вы не решались схватить Меня. Но теперь ваше время и власть тьмы».

Воины взяли Иисуса и повели Его в дом первосвященника, а ученики, оставив Его, бежали.

МАТФЕЙ 26:45–57; ЛУКА 22:45–53; ИОАНН 18:1–12

* Фарисей – Еврейдар улакан үөрэктээк киһилэрэ итинник кини Тора үөрэгин (еврейдар Һокуоннара), онно тылынан ирэ Һокуону көнөтүк, калбаннаабакка батар этэ, норуот Һокуону истиэгин улаканык ыгырар этэ.







Иисус Пилат иннитигэр

Нарсиарда буолаатын, бары бастың агабыттар онуга кырдягас һүбәнниттэр комулубуттар, Иисуң өлүүгэ биэрлэлэрин туунан һүбәлэспиттэр. Гинини кам баайан бараан илпитеттэр онуга Гинини Понтий Пилатка биэрбиттэр. Пилат оччого Рим дойдугун тойоно этэ, Иудеяга. Оччого Гинини өлүүгэ биэрээччи Иуда, Гини һуудаммытын көрөн, бэйэтэ қунаганы оюорбутун билэн, бастың агабыттарга, кырдягас һүбәнниттэргэ отут үрүн қомүс карчыларын төттөрү биэрэтэлээбит, һаңара-һаңара: «Мин аныны оюорбутум, буруйа нуогу өлүүгэ биэрэн». Үрүн қомүс карчылары Таңара дыиэтин инигэр бирагатаалаан бараан, гини моңубута.

Иисуң эглбит Иудея киһилэрэ преторияга киирббит, ити атын таңарадаак Пилат улакан дыиэтэ, быртак буолумаарылар. Пилат гинилэрэ бэйэтэ таксыбыт, ол кэннэ һаңарбыт: «Туокка буруйдуугут Бу Кинини?» Онтулара диэбитеттэр: «Гини қунаганы оюорботого буоллар, биһиги Гинини эниэкэ биэрэ нуок этибит». Гинини бэрт буруйдаабыттар, һаңара-һаңара: «Биһиги көрөбүт, Гини биһиги нэхилиэкпитин қунаган диэк эрийэр, ол кэннэ тойонюу нолуогу төлүүрбүтүн каайар, Бэйэтин Христос Ыраактаагы диэн ааттыыр».

Оччого Пилат эмиэ преторияга киирббит, Иисуң ыгыран, Гининекэ диэбитет: «Эн Иудея Үйаагын тутагын дую?» Иисус һаңарбыт гининекэ: «Мин Үйаагым бу һиртэн буолбатак. Мин Үйаагым бу һиртэн буолбута буоллар, оччого Мин үләнниттэrim Минигин қомүсүк этилэрэ». Пилат һаңарбыт гининекэ: «Дээ, Эн ырактаагыгын?» Иисус эппит: «Мин кирдиги биллэрээри бу һиргэ төрөөбүтүм, ол иин кэлбитим. Ким кирдиктэн, ол мин һаңабын истэр». Пилат Гиниттэн ыйыппыт: «Кирдик – ити тугуй?» Иисус гининекэ тугуг да диэбэтэгэ.

Иисустан Галилеятан, урут онно Ирод Үйаагы тутар этэ, ону билэн, Пилат Гинини Иродка ыыппыт, онтуң ол кэмнэ Иерусалимџа этэ. Ирод Иисустан эзин-эзин түүнан ыйыталаабыт, Гини тугуг да һаңарбатага. Бастың агабыттар, һокуону билинниттэр бэрт улаканык Гинини буруйдаабыттара. Ирод бэйэтин һэриилэхэр киһилэрин гытта Гинини бүүрэ көрөн, дэлби атагастаан, կүлүү гынан бараан, ырактаагы таңаын Гининекэ кэтэрпите ол гынан бараан төттөрү Пилатка ыйыппыта. Ол күн Пилаты гытта Ирод дотордуу буолбуттара, урут бэйэ-бэйэлэрин абааын көрөр этилэрэ.

Пилат бастың агабыттары ыгыртаабыт, тойоттору, нэхилиэги, гинилэргэ һаңарбыт: «Энгиги миниекэ бу киини эгэллигит, нэхилиэги қунаган диэк эрийэр дизүнжит. Дээ, мин, энгиги көрөн турдаккытына, колоотум онуга энгиги Гинини буруйдаабыккытыттан тугуг да булбатым». Пилат Таңара қүнүгэр биир каайыллыбыт киини босколуурдаак этэ. Гини Иисуң ытыыак һанаалаак этэ, дьон барыта үөгүлээбит: «Өлөр Иисуң! Каайыттан биһинекэ Вараввани босколоо». Варавва олокко аайдааны оюорбутун онуга киини өлөрбүтүн иин каайыыга олорбута. Пилат, Иисуң босколуубун диэн, эмиэ тыыннаактык һаңарбыт, онтулара үөгүлээбиттэр: «Тиир, тиир Гинини!» Гинилэр үөгүүлэрэ Пилат һанатыннаагар күүстээк этэ.

МАТФЕЙ 27:1–4; ЛУКА 23:2, 7–23; ИОАНН 18:28–30, 33–38

Иисус перед Пилатом

Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины собрались и решили предать Иисуса смерти. Они связали Его и отвели к Понтию Пилату, римскому правителю в Иудее. Тогда Иуда, предавший Иисуса, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». И, бросив сребреники в храме, он пошел и удавился.

Иудеи, которые привели Иисуса, не вошли в преторию, дворец язычника Пилата, чтобы не оскверниться. Пилат сам вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете Этого Человека?» Они сказали ему в ответ: «Если бы Он не был злодеем, мы не предали бы Его тебе». И начали обвинять Его, говоря: «Мы находим, что Он сеет смуту в нашем народе и запрещает платить подать императору, называя Себя Христом Царем».

Тогда Пилат опять вошел в преторию и, призвав Иисуса, сказал Ему: «Ты Царь иудейский?» Иисус отвечал: «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои постояли бы за Меня». Пилат сказал Ему: «Итак, Ты Царь?» Иисус отвечал: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слышит голос Мой». Пилат спросил Его: «Что есть истина?» Но Иисус более ничего не отвечал Ему.

Узнав, что Иисус из Галилеи, где правил царь Ирод, Пилат послал Его к Ироду, который в те дни был в Иерусалиме. Ирод задавал Иисусу множество вопросов, но Он ничего не отвечал Ему. Первосвященники же и законоучители возводили на Него множество обвинений. Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и посмеявшись над Ним, одел Его в царские одежды и отоспал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями, ибо прежде были во вражде друг с другом.

Пилат же, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне Этого Человека как возмущающего народ. Но я при вас рассмотрел и не нашел справедливым ни одно из ваших обвинений против Него». Пилат, следуя обычаям, собирался отпустить по случаю праздника одного узника. Он хотел освободить Иисуса, но толпа стала кричать: «Смерть Ему! Отпусти нам Варавву». Варавва же был посажен в темницу за произведенные в городе беспорядки и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали: «Распни, распни Его!» И оказался крик их сильнее, чем голос Пилата.

МАТФЕЙ 27:1–4; ЛУКА 23:2, 7–23; ИОАНН 18:28–30, 33–38







Иисуһу кириэскэ тиирбитетэрэ

Гинини гытта өлүүгэ икки өлөрүөксүтү иттэ илпитетэр. Лобнай диэн һиргэ кэлэн бараан, онно тиирбитетэр гинини онуга өлөрүөксүттэри – биирин уча өттүтүн дие, иккинин каңас өттүтүн дие. Иисус һаңарбыт: «Ага! Простилаа гинилэри, туугу оюороллорун билбэттэр!» Пилат кириэскэ нуругу кээспит. Еврейдар, гректар онуга римнар тылларынан нуруллубут этэ: «Иисус Назареттан, иудейдар ырактаагылара».

Нэриилэспит кинилэр, Иисуһы тиирэн бүтэннэр, Гини таңастарын ылбыттар ол кэннэ үллэсти-биттэр, таайса-таайса таһынаагы таңаһын эмис үллэстибитетэр. Дыон көрөн турбут. Тойоннор эмис Гинини үллэтийттар, һаңара-һаңара: «Атыттары быынаабыта – Бэйэ-Бэйэтин быынаатын, Гини Таңара талбыт Христоһа буоллагына». Ити көрдүк нэриилэнэр кинилэр эмис Гинини үллэтийттар, нуганааннар Гиниэкэ уксуһу һыллаттылар, һаңара-һаңара: «Эн Иудея ыраактаагыта буоллаккына, Бэйэн-Бэйэгин быынаа». Биир тиирилибит өлөрүөксүт Гинини үллэтийттар ол дие: «Эн Христос буоллаккына, Бэйэгин гытта биһигини быынаа». Иккинэ буоллагына, доторун токтото һатаан дие: «Эн Таңарраттан куттаммаккын, бадага, бэйэн ити иһин нуудтаммыккын билбэккэ диергин? Биһиги кирдик нуудтаммыппит, туугу оюоруппут, ону ыллыбыт, Гини туок да үллэтийттар оюорботого». Онтон Иисус һаңарбыт: «Таңара, Бэйэн Йыааккар кэллэккинэ, өйдөөр минигин». Иисус гиниэкэ дие: «Кирдик һаңарабын эниэкэ, һаны Минигин гытта каллааңца буолуон». Алта чаастан тогус чааска дие: «Нир үрдүнэн караңаран каалбыт. Тогус чаас ыксатыгар Иисус үүсчээтик үөгүлээбит: «Эли, Эли! Лама савахфани?», илэ дие: «Таңаракааным, Таңаракааным! Того эн Минигин кээстий?» Һоннокоон турдааччылартан биир нэриилэнэр кини, тэрээпкэни ылан уксуска илиппит, туттар маска ууран бааран, Гиниэкэ инэрпит. Иисус уксуһу иһэн бүтэн дие: «Дъэ буолла». Онуга бэрт үүсчээтик һаңарбыт: «Ага! Мин Эн илиигэр Бэйэм һанаабын туттардым!» Итигирдик һаңараат, Гини тыына быстыбыта.

Ити кэмнэ Таңара дыиэтин һанаабуһа ортотунан кайдан каалбыт, үүхэттэн алларага дие, нирдэрэ доргуйда онуга кайлар олордулар, ол кэннэ колболов арылыннылар, өлбүт айыылаактартан элбэктэрэ тилиннилэр. Колбо баар нириттэн гини тиллибитигэр таксаннар, гинилэр айыылаак гуоратка киирдилэр ол кэннэ үгүс киһигэ көстүннүлэр. Сотник онуга гинини гытта Иисуһу кэтээбит кинилэр, нир доргуйарын, туок буолбутун барытын көрөннөр, куттанан һаңарбыттар: «Кирдик Гини Таңара Уола этэ». Итини көрөөрү комуллубут кинилэр, түөстэрин қырбыы-қырбыы, төннүбүттэр.

МАТФЕЙ 27:45–49, 51–54; ЛУКА 23:35–43, 46, 48; ИОАНН 19:19–23, 30

Распятие Иисуса


Вели с Ним на смерть также и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и тех злодеев – одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». Пилат поместил на кресте надпись. Написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски: «Иисус Назарянин, Царь иудейский».

Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и поделили между собой, а о хитоне бросили жребий. И стоял народ и смотрел. Глумились же над Ним и начальники, говоря: «Других спасал – пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Богом». Также и воины насмехались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: «Если Ты Царь иудейский, спаси Себя Самого». Один из распятых злодеев злословил Его и говорил: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Вспомни обо мне, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Эли, Эли! Лама савахфани?», то есть «Боже Мой, Боже Мой! Почему Ты Меня оставил?» И тотчас побежал один из стоявших там воинов, взял губку, напитал уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить. Когда же Иисус испил уксуса, то сказал: «Совершилось». И возгласил громким голосом: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой». Сказав это, Он испустил дух.

И в этот момент завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля сотряслась, и скалы расселились, и гробницы открылись, и многие усопшие святые воскресли. И, выйдя из гробниц по воскресении Его, они вошли в святой город и явились многим. Сотник же и те, которые вместе с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все происходившее, ужасались и говорили: «Воистину Он был Сын Божий». И весь народ, сошедшийся на это зрелище, возвращался, бия себя в грудь.

МАТФЕЙ 27:45–49, 51–54; ЛУКА 23:35–43, 46, 48; ИОАНН 19:19–23, 30







Иисуһу иньэ буоругар уурбуттара

Иисус өлбүтүгэр неделя бэхис күнэ этэ. Иудейдар Пилаттан ыйыта барбыттар, тириллибит киһилэри кириэстэртэн үһүлтуокка дийн, гинилэр субботага кириэстэргэ каалымыактарын, ол суббота гинилэргэ улакан таџара күнэ этэ. Баһылыктарыттан һөбулүүр һаңаны истэн, һәрииләһәр киһилэр икки өлөрүөксүттәр чоңкууларын тохуталабыттар. Иисуска һугаан, олор көрбүттэрэ, Гини өлбүт, ол иһин Гинини тыыппатактара. Биир һәрииләһәр киһи батыйяннан Гини ойогосторун батары аспыт, этэ дьөлө биһыллыбыт һириттэн кааны гытта уу токтубут. Ити һол көрдүк буолбута Таџара һуругугар һылыкталлыбытын көрдүк: «Гини онуга алдъаныа һуога» (*Исх. 12: 46*) онуга «Дьөлө аспыттарын Көрүөктэрэ» (*Захария 12:10*).

Ол кэнниттэн Пилатка дьоһун, баай, синедрионца үлэлиир Иосиф ааттаак киһи кэлбитэ, гини Аrimafeяттан. Гини кистээн Иисус үөрэтээччите этэ (иудейдартан куттанан). Иосиф Пилаттан Иисуһу кириэстэн үһүлтарыагын көрдөспүттэ. Пилат гини көрдөһүүтүн һөбуллээбитет.

Өссүө биир киһи синедрионтан кэлбитэ, Никодим ааттаак, ол эмиэ кистээн Иисуска кэлэ һылдыбыта. Гини миннигэс һыттаак маслолардаак инияттэри эгэлбит. Иудейдар быхыларынан гинилэр Иисус этин бигэ торгого һуулаабыттар, онтуң миннигэр һыттаак этэ. Иисуһу ыйаабыт һирдэрин аттытыгар тэнкэ мас баар этэ, онно – таас кайа иһигэр карайар иньэ буора оюонуллубута. Иосиф Никодимы гытта Иисуһу онно карайбыттара, кайа иһигэр киирэр ааны улакан багайы тааһынан баттаппыйттара.

Субботага бастың агабыттар онуга фарисейдар Пилатка кэлбиттэр, Иисус туһунан кэпсээбитеттэр: «Күсээйин! Биһиги өйдөөтүбүт, ол албын этэ маны һаңарааччы: „Үс күн аахаатын, тиллиэм“. Дьэ, үс күнү мэлдүй колботун кэтиэккэ наада, Гини үөрэтэр көмөһүттэрэ түүн кэлэн, Гинини уорумуоктарын, нэшилийккэ һаңарымыактарын: „Гини өлөн бараан тиллибитетэ“. Оччого иккис албын маңтайгаагар қунаған буолуога».

Һөбулүүр һанааны истэн барааннаар, гинилэр колботун аттыгар кэтэбилдьыттара туруор-буттар, онно киирэр һири үчүгэйдик һаппыйттара.

МАТФЕЙ 27:57–66; ИОАНН 19:31–42

Погребение Иисуса

Когда умер Иисус, была пятница. Иудеи пошли к Пилату просить разрешения снять распятых с крестов, чтобы тела не остались на крестах в субботу, потому что та суббота была великим праздником. Получив разрешение от правителя, воины пришли и перебили голени у обоих разбойников. Подойдя к Иисусу, они увидели, что Он уже умер, и не перебили у Него голеней. Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и из раны истекла кровь и вода. Это произошло именно так, как было предсказано в Писании: «Кость Его да не сокрушится» (*Исход 12:46*) и «Увидят Того, Которого пронзили» (*Захария 12:10*).

После этого к Пилату пришел знатный и богатый член синедриона, Иосиф из Аримафеи. Он был тайным – из страха перед иудеями – учеником Иисуса. Иосиф попросил у Пилата разрешения снять тело Иисуса с креста, и Пилат позволил.

Пришел также и один из членов синедриона по имени Никодим, тайно ночью приходивший к Иисусу. Он принес с собой большие сосуды с благовонным маслом. По иудейскому обычаю погребения они обернули тело Иисуса чистым полотном, пропитанным благовониями. Недалеко от того места, где был распят Иисус, находился сад, а в саду – недавно высеченная в скале пещера для погребения. Иосиф и Никодим положили туда тело Иисуса, привалив ко входу большой камень.

В субботу первосвященники и фарисеи пришли к правителю Пилату и сказали ему об Иисусе: «Господин! Мы вспомнили, что обманщик тот говорил: „Через три дня воскресну“». Итак, прикажи охранять гробницу до исхода третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали потом народу: „Он воскрес из мертвых“». И будет последний обман хуже первого».

Получив позволение, они поставили стражу у гроба, а вход в него запечатали.

МАТФЕЙ 27:57–66; ИОАНН 19:31–42







Христос тилиннэ!

Суббота күнэ ааһан, һүрдээк күүстээтик һир камнатыята буолбута. Таңара ангела скаллаантан кэлэн, иньэ буорун дьиэтин аттытыттан улакан boldогу һыгарыппыт. Ангел этиж уотун көрдүк гүлүбүрээбит онуга гини таңаһа чэбис-чээлкэ, каар көрдүк этэ. Гиниттэн куттананнар, колбону кэтиир киһилэр һиргэ түхэтэлээбитетэр, тына һуок көрдүк буолбуттар. Кас кэм ааспыта буолуой, өйдөнөннөр, олокко барбыттар, туок буолбутун туңунан бастың агабыттарга кэпсээбитетэр. Кырдъагас һүбәнниттэр онуга бастың агабыттар, мунньакка комулланнар һэриилэхээр киһилэргэ элбэк карчыны биэрэннэр, һаңарбыттар: «Кэпсээн, кайдак Гини үөрэтер көмөхүттэрэ түүн кэлэннэр, биниги утыйа һыттакпытына, Гинини уорбуттарый. Өс тойоңю тийдэгинэ, биниги эһигини гини һэмэтиттэн бывыһыакпыт». Һэриилэхээр киһилэр карчылары ылаат, барбыттар, бастаңын агабыттар үөрэппиттэрин көрдүк киһилэргэ кэпсээбитетэр.

Ол күн, им таксаатын, Мария Магдалина, Мария – Иаковы гытта Иосия иньэлэрэ онуга Саломия тэңкэ маска кэлбитетэр. Онно иньэ буорун дьиэтэ баар этэ. Иисус этин миннигэс һыттаак һыаларынан биспитетэр. Бэйэ-бэйэлэригэр һаңарбыттар: «Ким биниекэ иньэ буорун дьиэтиттэн улакан боддок тааһы һыгарытыай?» Дъактаттар колботугар һуганаан кэлэннэр, һүрдээк диктини көрбүттэр, туоктаагар да улакан боддок таас һыгарытлыбытын. Таас кайа инигэр киирэннэр, гинилэр ангелы көрбүттэр, чэбис-чээлкээ гилбэгэр таңастаагыны, ол гына һохуйбуттар. Ангел гинилэргэ диэбит: «Куттанымаң! Мин билэбин эниги тириллибит Иисуу өөрдүүргүтүн. Гини манна һуок – Гини тиллибитэ, кайдак һаңарбытын көрдүк. Таңара һыппыт һирэ бу баар. Барың түргэнник онтон Гини үөрэтер көмөхүттэригэр Гини өлбүттэртэн тиллибитин туңунан кэпсээн онтон гинилэри Галилеяга өөхүтэр».

Дъактаттар куттаммычча онно улаканык үөрэ гына һүүрэн таксаннар, Христос тиллибитин туңунан үөрэтер көмөхүттэригэр кэпсии һүүрбүттэр.

МАТФЕЙ 28:1–8, 11–15; МАРК 16:1–7, 9; ЛУКА 24:1–7

Воскресение Христа

По прошествии субботы случилось великое землетрясение, ибо ангел Господень сошел с небес и отвалил камень от входа в гробницу. Вид ангела был подобен молнии, и одежда его была белой, как снег. Стерегущие пещеру воины в страхе пали на землю и стали как мертвые. Придя в себя, они пошли в город и рассказали первосвященникам обо всем произшедшем. Собрав совет со старейшинами, первосвященники дали воинам много денег со словами: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, пока мы спали. А если слух о произшедшем дойдет до правителя, мы уговорим его не наказывать вас». Воины, взяв деньги, пошли и поступили так, как их научили первосвященники.

В тот же день рано утром Мария Магдалина, Мария – мать Иакова и Иосии и Саломия пошли в сад, где была гробница, чтобы помазать благовониями тело Иисуса. Они говорили между собою: «Кто отвалит нам камень от входа в пещеру?» Подойдя ближе, женщины с удивлением обнаружили, что камень отвален, а он был очень большой. Войдя в пещеру, они увидели ангела, облаченного в белые одежды, и ужаснулись. Но ангел сказал им: «Не бойтесь! Ибо знаю, вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь – Он воскрес, как и сказал вам. Вот место, где был положен Господь. Пойдите скорее скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и ждет их в Галилее».

И, выйдя из пещеры, женщины со страхом и великой радостью побежали возвестить ученикам о воскресении Христа.

МАТФЕЙ 28:1–8, 11–15; МАРК 16:1–7, 9; ЛУКА 24:1–7







Иисус Христос каллааңыа көтүүтэ

Тиллэн бараан Христос өссүө түөрт уон күнү үөрэтэр көмөһүттэригэр көстөөччү этэ, Таңара Ыйаагын туунан гиниләргэ һаңарап этэ. Биирдэ Гини, олору комуяат, көрдөспүт: Иерусалимтан кайдиэк да барымаң, Агагыт һаңарбыт һаңатаа кэләрин күүтэ олоруң, ону эңиги Минигиттэн истибиккитин. Иоанн ууннан һүрэктээбитэ, кас эрэ күн ааспытаан кэннэ эңиги Айыы Тынынан һүрэктэниеккит.

Айыы Тынаа эңиэкэ киирдэгинэ, эңиги күүхү ылыаккыт, оччого Иерусалимџа, Иудея онуга Самария үрдүләринэн, нир бары муңнуктарыгар Мин һаңам кирдигин һэнээрэн билләриэккит.

Ити һаңаларын кэнниттэн Иисус Христос, үөрэтэр көмөһүттэрэ көрө турдактарына, каллааңыа көтөгүллүбүтэ, олор карактарыттан Гинини былыт һаппыта. Каллаан диэк Гини көтөрүн көрө турдактарына, гинилэр инниләригэр чэбис-чээлкээ таңастаак икки эр киңи көстүбүттэр, гиниләргэ һаңарбыттар: «Галилея киңилэрэ! Того эңиги каллаан диэк көрөн туррагыт? Энгиттэн каллааңыа көтөр Иисус, итигиридик кэлиэгэ, аны Гини көтөрүн көрөн тураргыт көрдүк».

АПОСТОЛЛАР ҮРДҮК ҮЛЭЛЭРЭ 1:3–11

Вознесение Иисуса Христа

Воскресший Христос еще в продолжение сорока дней являлся Своим ученикам и говорил им о Царстве Божием. Наконец, собрав учеников, Он повелел им:

Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым.

Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли.

После этих слов Иисус Христос стал подниматься у них на глазах на небо, и облако скрыло Его от их взоров. И когда они смотрели на небо во время Его Вознесения, вдруг предстали перед ними два мужа в белых одеждах и сказали: «Галилеяне! Что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 1:3–11







«Ирдиир орокпүт, илэ кирдик, тыыннаак олок»

Tаңара Иисус Христос, кириэскэ тиириллибитин иннитигэр, үс эрэ дылы үтүөлэри оюорбута ниргэ. Таңара Үөрүллээк нурагы кэспии һылдыбыта, быыһаны туунан онуга Таңара Үйяагын туунан! Бу бааллар Иисус Христос бэрт улуу үөрэктэрэ:

Мин – ирдиир орокпүн, илэ кирдикпин, тыыннаак олокпүн; ким даа буоллун каллааннаагы Ага-тыгар кэллэгинэ, Минигинэн кэлээччи (*Иоанн 14:6*).

Мин – өлбүттэн тилиллии онуга олок; Миниэкэ итэгэйэр, өллөгүнэ да, тиллиэгэ (*Иоанн 11:25*).

Мин ниргэ баарым туркары, Мин – нир нырдыгабын (*Иоанн 9:5*).

Мин – тыыннак олок килиэбэ буолабын; ким Миниэкэ кэлиэ, аччыктыа һуога, ким Миниэкэ итэ-гэйэр, каһан да улаканнык утаппат буолуога (*Иоанн 6:35*).

Киши Уола өлбүтү булан быыһаары кэлбите (*Лука 19:10*).

Маңтай Таңара Үйяагын көрдөөн онуга Гини кирдигин (*Матвей 6:33*).

Эйэни эхиэкэ кээһебин, Бэйэм эйэбин эхиэкэ биэрэбин; Мин ити нир биэрэрин көрдүк биэрбэп-пин. Энги һүрэккит хааппатын даа, куттамматын даа (*Иоанн 14:27*).

Кэлин Миниэкэ бары үлээччилэр онуга холото һуоктар, Мин эхигини налтытым. Мин көтөгөр таңагаспын бэйэгтигэр ылың, Минигиттэн үөрэниң, Мин һүрэкпинэн һынмъагаспын онуга кир-бикпин, оччого энги һанаагытын таргатыаккыт. Мин таһар таңагаһым үтүө онуга Мин иллэртэ-рэрийм дьогус (*Матфей 11:28-30*).

Мин наңабын иниллиир онуга Минигин Үытааччыга итэгэйэр, биэк тыыннаак олоктоок буолуога, һуудка түбэниэ һуога – гини өлүүттэн тилилигэ кэлбите (*Иоанн 5:24*).

Ким итэгэйэр Уолугар, биэк тыыннаак олоктоок буолуога, ким итэгэйбэт Уолугар, тыынаак ологу көрүө һуога: Таңара кыйнаммыта гиниэкэ баар (*Иоанн 3:36*).

Ким Минигин гытта барсыак һанаалаак, бэйэтин аһыммакка, оччого эрэ Минигин гытта барыстын (*Лука 9:23*).

Киши нири барытын ыларыгар туок үтүөтэ баарый, бэйэтин өлүүгэ киллэриэгэ дуу, бэйэтигэр куу-наганы оюоруога дуу? (*Лука 9:25*).

Ким дьоню Мян туспунаан кэпсийгэ, ол туунан Мин Каллааннаагы Агабар кэпсийм; ким Минигиттэн киһилэр билэллэригэр арагыага, оччого Мин гиниттэн Каллааннаагы Агам билэригэр арагыам (*Матфей 10:32-33*).

Каллааны гытта нир һүтүөктэрэ, ол да буоллар Мин һаңаларым үйэгэ тыыннаак каалыактара (*Лука 21:33*).

Путь истина и жизнь

Cлужение Господа Иисуса Христа на земле длилось примерно три года, до того, как Он был распят на кресте. Господь проповедовал Евангелие, то есть Благую Весть, о спасении и о Царстве Божием. Вот некоторые из важнейших Его изречений:

Я – путь истина и жизнь; никто не приходит к Отцу иначе, как через Меня (*Иоанн 14:6*).

Я – воскресение и жизнь; тот, кто верит в Меня, даже если и умрет, оживет (*Иоанн 11:25*).

Пока Я в мире, Я – свет миру (*Иоанн 9:5*).

Я – хлеб жизни; тот, кто приходит ко Мне, не будет испытывать голод, и тот, кто верит в Меня, не будет жаждать никогда (*Иоанн 6:35*).

Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти погибшее (*Лука 19:10*).

Ищите же прежде всего Царства Божия и правды его (*Матфей 6:33*).

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; Я даю вам не так, как этот мир дает. Пусть не смущается сердце ваше и не устрашается (*Иоанн 14:27*).

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и вы найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (*Матфей 11:28-30*).

Тот, кто слушает слово Мое и верует в Пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит – он перешел уже от смерти в жизнь (*Иоанн 5:24*).

Тот, кто верует в Сына, имеет жизнь вечную, а тот, кто не верует в Сына, не увидит жизни: гнев Божий пребывает на нем (*Иоанн 3:36*).

Тот, кто хочет идти за Мною, пусть отвергнет самого себя и, взяв крест свой, следует за Мною (*Лука 9:23*).

Что пользы, если человек приобретет весь мир, а самого себя погубит или повредит себе? (*Лука 9:25*).

Кто исповедает Меня перед людьми, того исповедаю и Я перед Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным (*Матфей 10:32-33*).

Небо и земля перестанут существовать, но слова Мои пребудут вечно (*Лука 21:33*).



